

JUGOPETROL A.D.

FINANSIJSKI ISKAZI I  
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA  
ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2022.

## SADRŽAJ

Opšte informacije	1
Izveštaj nezavisnog revizora	2-7
Iskaz o finansijskoj poziciji/Bilans stanja/	8-10
Iskaz o ukupnom rezultatu/Bilans uspjeha/	11-13
Iskaz o tokovima gotovine	14
Iskaz o promjenama na kapitalu	15
Napomene uz finansijske iskaze	16-42

OPŠTE INFORMACIJE

Odbor Direktora

U periodu od 01.01.2022. do 18.10.2022.:

1. Panagiotis Loukas – predsjednik Odbora direktora
2. Maria Patsalides - član
3. Tripko Krgović– nezavisni član
4. Charikleia Vardakari– član
5. Ioannis Dimarakis– nezavisni član
6. Antonios Kelesis– nezavisni član
7. Dejan Bajić– nezavisni član

U periodu od 19.10.2022. do 31.12.2022.

1. Panagiotis Loukas – predsjednik Odbora direktora
2. Maria Patsalides - član
3. Tripko Krgović– nezavisni član
4. Charikleia Vardakari– član
5. Yvet Louiza Kosmetatou – nezavisni član
6. Antonios Kelesis– nezavisni član
7. Dejan Bajić– nezavisni član

Sjedište kompanije  
Stanka Dragojevića bb  
81000 Podgorica  
Montenegro

Banke  
Crnogorska Komercijalna Banka  
Hipotekarna Banka A.D. Podgorica  
NLB Montenegro Banka  
Prva banka Crne Gore  
Erste Banka  
Addiko banka

Revizor  
Ernst & Young Montenegro d.o.o.  
Ul. Stanka Dragojevica bb  
Zgrada Universal Capital Bank, II sprat  
81000 Podgorica  
Crna Gora

## IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA AKCIONARIMA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ISTRAŽIVANJE, EKSPLOATACIJU I PROMET NAFTNIH DERIVATA "JUGOPETROL", PODGORICA

Izveštaj o reviziji finansijskih iskaza

Mišljenje

Izvršili smo reviziju finansijskih iskaza Akcionarskog društva "Jugopetrol", Podgorica (u daljem tekstu: „Društvo”), koji obuhvataju iskaz o finansijskoj poziciji na dan 31. decembar 2022. godine, iskaz o ukupnom rezultatu, iskaz o promjenama na kapitalu i iskaz o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske iskaze koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski iskazi istinito i objektivno prikazuju finansijsko stanje Društva na dan 31. decembar 2022. godine, rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Osnova za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Standardima revizije primjenljivim u Crnoj Gori. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u našem izvještaju nezavisnog revizora u sekciji o odgovornostima revizora za reviziju finansijskih izvještaja. Nezavisni smo od Društva u skladu sa Međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde nezavisnosti) (IESBA Kodeks) i etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Crnoj Gori i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su pitanja koja su, po našem profesionalnom prosuđivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih iskaza za tekući period. Ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije finansijskih iskaza u cjelini i u formiranju našeg mišljenja o njima, i mi nismo iznijeli izdvojeno mišljenje o ovim pitanjima.

Ispunili smo odgovornosti definisane u dijelu revizorskog mišljenja *Odgovornost revizora za reviziju finansijskih iskaza*, uključujući ključno revizijsko pitanje. Kao rezultat toga, usluge revizije su obuhvatile određene procedure koje imaju za cilj da odgovore našoj procjeni rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim iskazima. Rezultati revizorskih procedura, uključujući i procedure sprovedene u cilju rješavanja pitanja ispod, pružaju osnovu za naše revizorsko mišljenje na prateće finansijske iskaze.

## Ključna revizijska pitanja (nastavak)

### Potencijalna obaveza za sudski spor sa Montenegro Bonus doo Cetinje

Kao što je opisano u Napomeni 33 Potencijalne i preuzete obaveze, na dan 31. decembra 2022. godine Društvo je objelodanilo potencijalnu obavezu koja je rezultat neizvjesnosti ishoda tužbe koju je podnijelo društvo Montenegro Bonus doo Cetinje.

Identifikovali smo analizu potencijalne obaveze za sudski spor sa Montenegro Bonus doo Cetinje kao ključno revizijsko pitanje s obzirom na to da procjena na kojoj se zasniva navedena potencijalna obaveza uključuje značajan nivo prosuđivanja od strane rukovodstva, oslanjajući se na pravno mišljenje stručnjaka, u određivanju mogućeg ishoda i značajnost iznosa na finansijske iskaze.

Identifikovali smo kontrole kreirane i uspostavljene od strane Društva u vezi sa nadgledanjem sporova i analizom vjerovatnog ishoda. Pored toga, dobili smo i pregled aktivnih sporova pokrenutih od strane Montenegro Bonus doo Cetinje i povezanih (potencijalnih) obaveza procijenjenih od strane Društva na kraju godine i sa pravnim timom Društva smo razgovarali o prirodi materijalnih sporova, razvoju kroz ključna pitanja i njihovom statusu.

Sa eksternim advokatima Društva razgovarali smo o pravnom razvoju događaja, pročitali smo odgovore na revizorska pitanja dobijena od eksternog pravnog savjetnika i prošli kroz odluke i presude donesene od strane sudova. Osim toga, procijenili smo adekvatnost objelodanjivanja navedenih u Napomeni 2.13 Značajne računovodstvene politike – Rezervisanja i Napomeni 33 Potencijalne i preuzete obaveze pratećih finansijskih iskaza u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima Crne Gore (MRS 37 Rezervisanja, Potencijalne obaveze i Potencijalna sredstva).

## Ključna revizijska pitanja (nastavak)

### Priznavanje prihoda

Društvo je priznalo prihod za godinu završenu 31. decembra 2022. godine u iznosu od EUR 313.396.243 što je i objelodanjeno u Napomeni 23 Prihodi od prodaje – neto prihodi u finansijskim iskazima. Značajna procjena rukovodstva je neophodna kako bi se utvrdila cijena transakcije za obavezu izvršenja uključujući i bilo koji element varijabilne naknade (popusti, rabati i drugi vid podsticaja za kupce). Imajući u vidu različite ugovorne obaveze prema kupcima i procjenu koju treba uključiti u cilju dobijanja procjene očekivanih popusta, priznavanje prihoda od bonusa i rabata kupaca predstavlja ključno revizijsko pitanje.

Razumjeli smo i ocijenili interne kontrole u vezi sa priznavanjem prihoda i testirali smo njihovu efektivnost. Pored toga, izvršili smo testiranje uzorka kupaca sa najvećim godišnjim prometom kako bismo utvrdili da li su ugovorom definisani i dodijeljeni popusti, bonusi kupaca, rabati kao i plaćanja poslovnim partnerima bez prepoznatljive protiv usluge uzete u obzir prilikom mjerenja cijene transakcije za svaki ugovor ponaosob i prilikom priznavanja prihoda za taj period.

Izabranom uzoraku kupaca smo uputili zahtjev za potvrdu stanja potraživanja od kupaca na dan bilansa. Testirali smo transakcije oko kraja godine kako bismo procijenili da li su prihodi priznati u ispravnom računovodstvenom periodu. Izvršili smo analitičke procedure za prihode kako bismo bolje razumjeli trendove tokom godine, njihovu povezanost sa potraživanjima i gotovinom, kao i analizu marže profita. Pored toga, testirali smo na uzorku naloge za knjiženje priznate kao prihod fokusirajući se na neobične ili nepravilne transakcije. Procijenili smo adekvatost objelodanjivanja navedenih u Napomeni 2.17 Značajne računovodstvene politike – Priznavanje prihoda i u Napomeni 23 Prihodi od prodaje – neto prihodi u pratećim finansijskim iskazima u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima Crne Gore (MSFI 15 Prihodi od ugovora sa kupcima).

Ostale informacije sadržane u godišnjem izvještaju menadžmenta Društva

Ostale informacije se odnose na informacije sadržane u godišnjem izvještaju menadžmenta, ali ne uključuje finansijske iskaze i izvještaj revizora o njima. Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu ostalih informacija u skladu sa propisima Crne Gore.

Naše mišljenje o finansijskim iskazima ne obuhvata ostale informacije. U vezi sa revizijom finansijskih izvještaja, naša odgovornost je da pročitamo ostale informacije i time razmotrimo da li su ostale informacije usklađene u svim materijalno značajnim aspektima sa finansijskim iskazima, sa našim saznanjima stečenim u toku revizije ili se na drugi način čine materijalno pogrešnim. Pored toga, izvršili smo procjenu da li su ostale informacije pripremljene, u svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore, posebno da li su ostale informacije u formalnom smislu u skladu sa zahtjevima i postupcima za pripremu ostalih informacija Zakona o računovodstvu Crne Gore u kontekstu materijalnosti, odnosno da li bi neko nepoštovanje ovih zahtjeva moglo uticati na prosuđivanje donijeta na osnovu ovih ostalih informacija.

Na osnovu sprovedenih procedura, u mjeri u kojoj smo u mogućnosti da ih ocijenimo, izvještavamo da:

1. ostale informacije koje opisuju činjenice koje su takođe prikazane u finansijskim izvještajima su, u svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa finansijskim iskazima;
2. ostale informacije su pripremljene u skladu sa zahtjevima Zakona o računovodstvu Crne Gore.

Pored toga, naša odgovornost je da, na osnovu saznanja i razumijevanja Društva stečenih u reviziji, izvijestimo da li ostale informacije sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Na osnovu postupaka koje smo izvršili u vezi sa dobijenim ostalim informacijama, nijesmo utvrdili materijalno značajne pogrešne iskaze.

Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske iskaze

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju finansijskih iskaza u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih iskaza koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed prevarne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih iskaza, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Društva.

## Odgovornost revizora za reviziju finansijskih iskaza

Naš cilj je sticanje uvjerenja u razumnoj mjeri o tome da finansijski iskazi, uzeti u cjelini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed prevarne radnje ili greške; i izdavanje izvještaja revizora koji sadrži naše mišljenje. Uvjerenje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjerenja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa standardima revizije primjenljivim u Crnoj Gori uvijek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu uslijed prevarne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih finansijskih iskaza.

Kao dio revizije u skladu sa standardima revizije primjenljivim u Crnoj Gori, mi primjenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isto tako, mi:

- Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim iskazima, nastalih uslijed prevarne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizijskih postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbijede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat prevarne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale uslijed greške, zato što prevarna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilaženje interne kontrole.
- Stičemo razumijevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima., ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole entiteta.
- Vršimo procjenu primijenjenih računovodstvenih politika i u kojoj mjeri su razumne računovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.
- Donosimo zaključak o prikladnosti primjene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti entiteta da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povezana objelodanjivanja u finansijskim iskazima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posljedicu da imaju da entitet prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- Vršimo procjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih iskaza, uključujući objelodanjivanja, i da li su u finansijskim iskazima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vrijeme revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.

Takođe, dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavijestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može razumno da se pretpostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.



## Odgovornost revizora za reviziju finansijskih iskaza

Od pitanja koja su saopštena licima ovlašćenim za upravljanje, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji finansijskih iskaza za tekući period i stoga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ova pitanja u izvještaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno objelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izvještaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posljedice budu veće nego koristi od takve komunikacije.

Rukovodeći Partner za reviziju koja je rezultirala Izvještajem Nezavisnog revizora je Danijela Mirković.



Danijela Mirković  
Ovlašćeni revizor

Ernst & Young Montenegro d.o.o.  
Podgorica, Crna Gora

**26. april 2023. godine**

**ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/ na dan 31.12.2022 godine**  
-u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redn i broj	Nap ome na broj	Iznosi	
				2022	2021
1	2	3	4	5	5
	<b>AKTIVA</b>				
00	<b>A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL</b>	001			
	<b>B. STALNA IMOVINA (003+008+016)</b>	002		<b>53.260.186</b>	<b>54.518.877</b>
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003	5	6.266.663	6.291.283
010	1. Ulaganja u razvoj	004			
011 i 014	2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005		5.413.821	5.344.312
012	3. Goodwill	006		848.942	848.942
016 i 015	4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi	007		3.900	98.029
	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	008	6	45.590.502	46.613.931
020 i 022	1. Zemljište i objekti	009		37.678.768	37.615.706
023	2. Postrojenja i oprema	010		5.545.542	5.984.334
	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011		1.733.506	1.738.447
024	3.1. Investicione nekretnine	012		1.733.506	1.738.447
021 i 025	3.2. Biološka sredstva	013			
026 i 029	3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva	014			
028 i 027	4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	015		632.686	1.275.444
	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)	016	7	1.403.021	1.613.663
030, 039dio	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	017	7a	2.349	2.349
033dio 039dio	2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima	018			
031dio 032dio 039dio	3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)	019	7b	78.466	78.508
033dio 039dio	4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)	020			
031dio 032dio	5. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	021			
032dio 034, 035, 036, 039dio	6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrednosti)	022			
038, 039dio	7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023	7c	1.322.206	1.532.806
288	<b>C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	024			
	<b>D. OBRтна SREDSTVA (026+031+039+043+044)</b>	025		<b>66.018.455</b>	<b>56.994.825</b>
	I. ZALIHE (027 do 030)	026	8	32.151.649	17.044.301
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)	027		103.267	106.756
11	2. Nedovršena proizvodnja	028			
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029		29.125.798	16.633.688
15	4. Dati avansi	030		2.922.584	303.857

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznosi	
				2022	2021
	<b>II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)</b>	031	9	20.886.806	16.772.477
202, 203, 209dio	1. Potraživanja od kupaca	032	9a	10.732.368	10.814.482
200, 209dio	2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	033			
201, 209dio	3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	034			
	4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035	9b	10.154.438	5.957.995
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036			
27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037	13	8.324.134	5.472.076
21, 22, osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038		1.830.304	485.919
	<b>III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)</b>	039	10	147.142	163.648
236dio	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namenjeno trgovanju	040			
237	2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	041			
23 osim 236dio i osim 237	3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	042		147.142	163.648
24	<b>IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI</b>	043	11	12.832.858	23.014.399
04	<b>V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO</b>	044	6		
28 osim 288	<b>E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	045	12	87.387	248.521
	<b>F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)</b>	046		119.366.028	111.762.224
	<b>PASIVA</b>				
	<b>A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)</b>	101	14	101.655.675	94.118.133
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102	14.1	67.986.605	67.986.605
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103			
320	III. EMISIONA PREMIJA	104			
	IV. REZERVE (106+107+108+109-110)	105		8.490.139	8.406.081
321	1. Zakonske rezerve	106			
322dio	2. Statutarne rezerve	107	14.2	2.469.979	2.469.979
322dio	3. Druge rezerve	108	14.2	6.080.719	6.080.719
330 i p.s.r.331 - 336	4. Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobiti po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	109		247.108	163.009
d.s.r. 331 - 336	5. Negativne revalorizacione rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	110		(307.667)	(307.626)
	<b>V. NERASPOREĐENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)</b>	111		25.178.931	17.725.447
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112		13.211.096	12.197.697
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113		11.967.835	5.527.750
350	3. Gubitak ranijih godina	114			
351	4. Gubitak tekuće godine	115			
	<b>VI. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU</b>	116			
	<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)</b>	117		1.722.361	1.834.436
	<b>I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)</b>	118	15	275.262	373.255
404 dio	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	119		275.262	373.255
400 dio	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	120			
40, sem 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	121			

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznosi	
				2022	2021
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE ( 123+124)	122		1.447.099	1.461.181
414, 415	1. Dugoročni krediti	123			
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	124		1.447.099	1.461.181
498	<b>C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	125	16	<b>72.799</b>	<b>88.158</b>
495dio	<b>D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE</b>	126			
	<b>E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)</b>	127		<b>15.139.469</b>	<b>14.623.773</b>
467	I KRATKOROČNA REZERVISANJA	128			
	II KRATKOROČNE OBAVEZE (130 do 137)	129		15.139.469	14.623.773
422dio 423dio 424dio 425dio 426 429dio	1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije	130			
422dio 423dio 424dio 425dio 429dio	2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	131			
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132	18	1.935.385	1.475.893
433, 434, 440-449	4. Obaveze prema dobavljačima	133	19	2.942.841	2.587.470
439dio	5. Obaveze po menicama	134			
420 i 431	6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima	135	32c		1.080.534
421 i 432	7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	136		706	
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137		10.260.537	9.479.875
439dio	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138	17	174.278	151.439
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139	20	698.888	607.461
47,48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140	21	7.320.212	8.158.987
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141		2.067.159	561.989
427	8.5. Obaveze po osnovu sredstava namjenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	142			
490, 491, 494, 495, 496, 497, 499	<b>F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	143	22	<b>775.724</b>	<b>1.097.723</b>
	<b>G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)</b>	144		<b>119.366.028</b>	<b>111.762.224</b>

Obrazac uskladen sa članom 5. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 152/22) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VLJEČA

U Podgorici,

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog iskaza

Odgovorno lice

Dana 31/03/2023



**ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/**

u periodu od 01.01.2022. do 31.12.2022.

-EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
				2022	2021
1	2	3	4	5	5
60 i 61	<b>1. Prihodi od prodaje - neto prihod</b>	201	23	<b>313.396.243</b>	<b>149.889.262</b>
630 i 631	<b>2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje</b>	202			
62	<b>3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe</b>	203			
	<b>4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)</b>	204	24	<b>1.395.865</b>	<b>971.464</b>
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205		221.112	183.578
67, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206		1.174.753	787.886
68, sem 683 i 685	c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207			
	<b>5. Troškovi poslovanja (209+210+210a)</b>	208	25	<b>296.769.136</b>	<b>140.749.719</b>
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala	209		281.474.025	127.652.881
53, 54 (dio) i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210		11.695.777	9.600.083
540	Amortizacija	210a		3.599.334	3.496.755
	<b>6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)</b>	211	26	<b>2.809.327</b>	<b>3.015.785</b>
52 dio	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212		2.032.301	1.997.820
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		777.026	1.017.965
52 dio	1/ Troškovi poreza	214		247.095	225.260
52 dio	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215		456.525	456.272
52 dio	3/ Troškovi doprinosa	216		73.406	336.433
	<b>7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (218+219)</b>	217		<b>17.276</b>	<b>65.979</b>
580,581, 582,589 dio	a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (osim finansijske)	218			
584, 589 dio	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtne imovine (osim finansijske)	219		17.276	65.979
57, 591 i 592	<b>8. Ostali rashodi iz poslovanja</b>	220	27	<b>1.250.592</b>	<b>1.013.129</b>
	<b>I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)</b>	221		<b>13.945.777</b>	<b>6.016.116</b>
	<b>9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225)</b>	222			
660 dio	a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	223			
661 dio	b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica	224			
669 dio	c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica	225			
	<b>10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (227 do 229)</b>	226			
660 dio	a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica	227			
661 dio	b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica	228			
662 dio 663 dio 664 dio 669 dio	c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica	229			

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
				2022	2021
	<b>11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233)</b>	230	28	<b>151.538</b>	<b>117.932</b>
660 dio	a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	231			
661 dio	b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica	232			
662 dio 663 dio 664 dio 669 dio	c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica	233		151.538	117.932
	<b>12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine (235-236)</b>	234	27	<b>(961)</b>	
683, 685	a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	235			
583, 585	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	236		961	
	<b>13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)</b>	237	29	<b>68.359</b>	<b>35.775</b>
560	a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	238			
561	b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima	239		68.359	35.775
562, 563, 564, 569	c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	240			
	<b>II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)</b>	241		<b>82.218</b>	<b>82.157</b>
	<b>III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)</b>	242		<b>14.027.995</b>	<b>6.098.272</b>
690 - 590	<b>IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno</b>	243			
	<b>V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)</b>	244		<b>14.027.995</b>	<b>6.098.272</b>
	<b>14. Poreski rashod perioda (246+247)</b>	245	30	<b>2.060.160</b>	<b>570.522</b>
721	1. Tekući porez na dobit	246		2.067.159	567.331
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247		(6.999)	3.191
	<b>15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)</b>	248		<b>11.967.835</b>	<b>5.527.750</b>
	<b>VI. BRUTO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (250 do 257)</b>	249		84.057	31.568
330	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava	250		8.318	(734)
331	2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	251			
332	3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala	252			
333	4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	253		75.739	32.302
334	5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva	254			
335	6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje	255			
336	7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	256			
337	8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka	257			

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
				2022	2021
	<b>VII. ODLOŽENI PORESKI RASHODI ILI PRIHODI PERIODA U VEZI SA DRUGIM STAVKAMA REZULTATA /POVEZANIM SA KAPITALOM/</b>	258			
	<b>VIII. NETO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (249-258)</b>	259		<b>84.057</b>	<b>31.568</b>
	<b>IX. NETO SVEOBUHVAJNI REZULTAT (248+259)</b>	260		<b>12.051.892</b>	<b>5.559.318</b>
	<b>X. ZARADA PO AKCIJI</b>	261			
	1. Osnovna zarada po akciji	262	31	2,59	1,19
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	263			
	<b>XI. NETO REZULTAT KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA</b>	264			
	<b>XII. NETO REZULTAT KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA KOJI NE OBEZBEĐUJU KONTROLU</b>	265			

Obrazac uskladen sa članom 5. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 152/22) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U Podgorici,

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog iskaza

Odgovorno lice

Dana 31/03/2023



**ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE**  
u periodu od 01.01.2022. do 31.12.2022.  
-EUR -

POZICIJA	Redni broj	Iznos	
		2022	2021
1	2	3	3
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Rezultat prije oporezivanja	301	14.027.995	6.098.272
2. Amortizacija	302	3.599.334	3.496.755
3. Promjena zaliha	303	(15.107.348)	(7.213.411)
4. Promjena potraživanja	304	(1.262.271)	(1.194.154)
5. Promjena obaveza prema dobavljačima	305	(264.965)	951.401
6. Promjena rezervisanja	306	(97.993)	(41.360)
7. Plaćene kamate	307		
8. Porez na dobitak	308	(528.269)	(246.778)
9. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	309		
10. Promjena odloženih poreza i drugih nepomenutih stavki koje imaju uticaj na tok gotovine iz poslovnih aktivnosti	310	(2.775.889)	(728.573)
I. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 10)	311	(2.409.406)	1.122.152
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	150.259	752.785
1. Prodaja akcija i udjela	313		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314	122.401	721.454
3. Ostali finansijski plasmani	315		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316	27.858	31.330
5. Primljene dividende	317		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	3.163.906	4.179.666
1. Kupovina akcija i udjela	319		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	3.163.906	4.179.666
3. Ostali finansijski plasmani	321		
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	(3.013.647)	(3.426.881)
<b>C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	227.106	197.218
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti	325	227.106	197.218
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	4.966.710	3.562.201
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328		
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze	329		82.134
3. Finansijski lizing	330	452.359	222.287
4. Isplaćene dividende	331	4.514.351	3.257.780
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	(4.739.604)	(3.364.983)
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	(10.162.657)	(5.669.711)
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	23.014.399	28.684.867
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335	29.779	13.329
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336	48.663	14.086
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	12.832.858	23.014.399

Obrazac usklađen sa članom 5. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 152/22) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U Podgorici,

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog iskaza

Odgovorno lice

Dana 31/03/2022





**ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU**  
u periodu od 01.01.2022. do 31.12.2022.  
-EUR -

Pozicija	OPIS	Red. br.	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	Red. br.	Ostali kapital (rn 309)	Red. br.	Neplaćeni upisani kapital (grupa 31)	Red. br.	Emission a premija (rn 320)	Red. br.	Rezerve (rn 321, 322)	Red. br.	Revalorizacije rezerve (grupa 33)	Red. br.	Neraspoređena dobit (grupa 34)	Red. br.	Gubitak (grupa 35)	Red. br.	Otkupljene sopstvene akcije i udjeli (rn 237)	Red. br.	Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+7+8-9-10)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1.	Stanje na dan 01.01.2021. godine	401	67.986.605	410		419		428		437	8.550.698	446	(176.185)	455	15.455.477	464		473		482	91.816.595
2.	Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	402		411		420		429		438		447		456		465		474		483	
3.	Korigovano početno stanje na dan 01.01.2021. godine (r.br. 1+2)	403	67.986.605	412		421		430		439	8.550.698	448	(176.185)	457	15.455.477	466		475		484	91.816.595
4.	Neto promjene u 2021. godini	404		413		422		431		440		449	31.568	458	2.269.970	467		476		485	2.301.538
5.	Stanje na dan 31.12.2021. godine (r.br. 3+4)	405	67.986.605	414		423		432		441	8.550.698	450	(144.617)	459	17.725.447	468		477		486	94.118.133
6.	Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	406		415		424		433		442		451		460		469		478		487	
7.	Korigovano početno stanje na dan 01.01.2022. godine (r.br. 5+6)	407	67.986.605	416		425		434		443	8.550.698	452	(144.617)	461	17.725.447	470		479		488	94.118.133
8.	Neto promjene u 2022 godini	408		417		426		435		444		453	84.058	462	7.453.484	471		480		489	7.537.542
9.	Stanje na dan 31.12.2022. godine (r.br. 7+8)	409	67.986.605	418		427		436		445	8.550.698	454	(60.559)	463	25.178.931	472		481		490	101.655.675

Obrazac usklađen sa članom 5. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 152/22) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA


U Podgorici,

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

Dana 31/03/2023




Odgovorno lice



## 1. Opšte informacije

Jugopetrol A.D. (u daljem tekstu "Društvo") osnovan je 1947. godine kao državno Društvo na osnovu odluke Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Na dan 1. januara 1996. godine, kao rezultat vlasničke transformacije, Društvo je preregistrovano u akcionarsko društvo, pod imenom Jugopetrol A.D. Kotor. U oktobru 2002. godine, Hellenic Petroleum International S.A. kupio je 54.35% akcijskog kapitala Kompanije od Vlade i određenih Vladinih agencija Republike Crne Gore. Sjedište Društva je do 10. decembra 2014. godine bilo Trg Mata Petrovića br. 2, Kotor. Od 10. decembra 2014. godine sjedište Društva je u Podgorici, Stanka Dragojevića bb, Podgorica.

Društvo je trenutno glavni snabdjevač naftnih derivata u Crnoj Gori. Njegove glavne aktivnosti su veleprodaja naftnih derivata preko skladišnih kapaciteta u Baru i aerodromskih punionica u Tivtu i Podgorici, kao i maloprodaja i distribucija naftnih derivata preko 45 benzinskih stanica, dvije interne benzinske stanice na avio servisima u Tivtu i Podgorici i 3 pumpne stanice za jahte i čamce.

Prosječan broj zaposlenih u toku izvještajnog perioda iznosio je 95 (2021: 99 radnika). U nastavku je prikaz broja zaposlenih na kraju svakog mjeseca.

	2022	2021
Januar	94	99
Februar	93	99
Mart	93	99
April	95	100
Maj	95	102
Jun	95	101
Jul	95	100
Avgust	97	101
Septembar	97	99
Oktobar	97	98
Novembar	94	98
Decembar	94	94
Prosječan broj zaposlenih	95	99

Akcijama Kompanije trguje se na Montenegro berzi.

## 2. Pregled značajnih računovodstvenih politika

Osnovne računovodstvene politike su u skladu sa onima iz prethodne finansijske godine.

## 2.1 Osnova za sastavljanje finansijskih izvještaja

Društvo je sastavilo ove finansijske iskaze u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni list Crne Gore", br. 145/21 i br. 152/22), odnosno na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda („MRS“) u Crnoj Gori („Sl. list CG“, br. 69/2002) i važećom računovodstvenom regulativom Crne Gore.

Društvo je pripremio ove finansijske iskaze u skladu sa Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica ("Sl. list CG", br. 11/20, 139/21, 13/22 139/22), izdatog od strane Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore na osnovu člana 1 Uredbe o povjeravanju poslova organa državne uprave nadležnog za poslove računovodstva i revizije ("Sl. list CG" broj 44/07 i 33/10).

Finansijski iskazi su sastavljeni u skladu sa konvencijom istorijskog troška, osim ako je drugačije navedeno u računovodstvenim politikama.

## a) Izmjene i dopune MSFI čije su stupanje na snagu i primjena obavezni u 2022. godini

Usvojene računovodstvene politike su u skladu sa onima iz prethodne finansijske godine, sa izmijenjenim MSFI koji su usvojeni od 1. januara 2022. godine::

- MSFI 3 Poslovne kombinacije; MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema; MRS 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina kao i godišnja poboljšanja 2018-2020 (dopune)

Izmjene su na snazi za godišnje periode izvještavanja koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2022. godine, uz dozvoljenu raniju primjenu. Odbor za međunarodne računovodstvene standarde je izdao izmjene MSFI uskog opsega na sljedeći način:

- MSFI 3 Poslovne kombinacije (dopune) ažurira referencu u MSFI 3 Konceptualni okvir za finansijsko izvještavanje bez mijenjanja računovodstvenih zahtjeva za poslovne kombinacije.

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.1 Osnova za sastavljanje finansijskih izvještaja (nastavak)

- MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema (dopune) zabranjuje da preduzeće od troškova nekretnina, postrojenja i opreme odbije iznose primljene po osnovu prodaje artikala proizvedenih dok kompanija priprema sredstvo za njegovo korišćenje. Umjesto toga, kompanija će prepoznati takav prihod od prodaje i povezane troškove u bilansu uspjeha.
- MRS 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina (dopune) navodi koje troškove preduzeće uključuje u određivanje troškova ispunjavanja ugovora u cilju procjene da li je ugovor štetan.
- Godišnja poboljšanja 2018-2020 dovode do manjih izmjena u MSFI 1 Prva primjena Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, MSFI 9 Finansijski instrumenti, MRS 41 Poljoprivreda i Ilustrativni primjeri za MSFI 16 Lizing.

Društvo je ocijenilo da usvajanje izmjena ovih standarda neće imati uticaj na finansijske iskaze Društva.

- MSFI 16 Lizing - COVID-19 olakšice za zakupce nakon 30. juna 2021. godine (dopuna)

Izmjena se primjenjuje na godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. aprila 2021. godine, uz dozvoljenu raniju primjenu, uključujući i finansijske izvještaje koji još nisu odobreni za objavljivanje na datum izdavanja ove dopune. U martu 2021. godine, Odbor je izmijenio uslove praktičnih izuzetaka od zahteva MSFI 16 koji zakupcima obezbeđuje oslobađanje od primjene smjernica MSFI 16 o modifikacijama ugovora o zakupu, koje se odnose na olakšice koje su nastale kao direktna posljedica pandemije COVID-19. Nakon dopuna, praktični izuzeci se sada primjenjuju na olakšice za zakup za koje svako smanjenje lizing plaćanja utiče samo na plaćanja koja prvobitno dospevaju 30. juna 2022. godine, pod uslovom da su ispunjeni drugi uslovi za primjenu praktičnog izuzetka. Društvo je ocijenilo da usvajanje dopuna ovog standarda neće imati uticaj na finansijske iskaze Društva.

b) Standardi koji su izdati ali još nisu stupili na snagu i nisu ranije usvojeni

- MRS 1 Prezentacija finansijskih izvještaja i MSFI Izveštaj iz prakse 2: Objelodanjivanje računovodstvenih politika (dopune)

Izmjene i dopune stupaju na snagu za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2023. godine, uz dozvoljenu raniju primjenu. Izmjene daju smjernice o primjeni koncepta procjene materijalnosti na objelodanjivanje računovodstvenih politika. Posebno, izmjene MRS 1 zamjenjuju zahtjev za objelodanjivanjem „značajnih“ računovodstvenih politika sa zahtjevom za objelodanjivanjem „materijalnih“ računovodstvenih politika. Takođe, uputstva i ilustrativni primjeri su dodati u Izveštaj iz prakse kako bi pomogli u primjeni koncepta materijalnosti prilikom donošenja procjena o objelodanjivanju računovodstvenih politika. Društvo je ocijenilo da usvajanje dopuna i izmjena ovog standarda neće imati uticaj na finansijske iskaze Društva.

- MRS 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške: Definicija računovodstvenih procjena (dopune)

Izmjene stupaju na snagu za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2023. godine, uz dozvoljenu raniju primjenu i primjenjuju se na promjene u računovodstvenim politikama i promjene računovodstvenih procjena koje se dešavaju na ili nakon početka tog perioda. Izmjenama se uvodi nova definicija računovodstvenih procjena, definisanih kao novčani iznosi u finansijskim izvještajima koji su predmet nesigurnosti pri odmjerenju. Takođe, dopunama se pojašnjava šta su promjene u računovodstvenim procjenama i kako se one razlikuju od promjena računovodstvenih politika i ispravki grešaka. Društvo je ocijenilo da usvajanje dopuna i izmjena ovog standarda neće imati uticaj na finansijske iskaze Društva.

- MRS 12 Porez na dobit: Odloženi porezi koji nastaju u vezi sa sredstvima i obavezama koje proističu iz jedne transakcije (dopune)

Izmjene su na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2023. godine, uz dozvoljenu raniju primjenu. Izmjene sužavaju obim i daju dalja pojašnjenja u vezi sa izuzetkom za početno priznavanje prema MRS 12 i preciziraju kako kompanije treba da obračunavaju odloženi porez u vezi sa imovinom i obavezama koje proističu iz jedne transakcije, kao što su lizing i obaveze vraćanja u prvobitno stanje. Izmjene i dopune pojašnjavaju da kada su plaćanja kojima se izmiruje obaveza odbitna za poreske svrhe, stvar je prosuđivanja, uzimajući u obzir važeći poreski okvir, da li se takvi odbici mogu za poreske svrhe pripisati obavezama ili povezanoj komponenti imovine. Prema izmjenama, izuzetak od početnog priznavanja se ne primjenjuje na transakcije koje pri početnom priznavanju dovode do jednakih oporezivih i odbitnih privremenih razlika. Primjenjuje se samo ako priznavanje lizing sredstva i obaveze zakupa (ili obaveze za vraćanje imovine u prvobitno, uključujući sa tom obavezom povezano sredstvo) dovede do oporezivih i odbitnih privremenih razlika koje nisu jednake. Društvo je ocijenilo da usvajanje dopuna i izmjena ovog standarda neće imati uticaj na finansijske iskaze Društva.

## 2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

### 2.1 Osnova za sastavljanje finansijskih izvještaja (nastavak)

#### b) Standardi koji su izdati ali još nisu stupili na snagu i nisu ranije usvojeni (nastavak)

- MRS 1 Prezentacija finansijskih izvještaja: Klasifikacija kratkoročnih i dugoročnih obaveza (dopune)

Izmjene i dopune su na snazi za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2024. godine, uz dozvoljenu raniju primjenu, i obavezu da se primjenjuju retrospektivno u skladu sa MRS 8. Cilj izmjena je da razjasni principe u MRS 1 za klasifikaciju obaveza na kratkoročne i dugoročne. Izmjenama je pojašnjeno značenje prava na odlaganje izmirenja obaveza, uslov da ovo pravo postoji na kraju izvještajnog perioda, da namjera menadžmenta ne utiče na klasifikaciju na kratkoročne i dugoročne obaveze, da opcije druge ugovorne strane koje bi mogle da dovedu do izmirenja obaveza prenosom sopstvenih instrumenata kapitala entiteta ne utiču na klasifikaciju na kratkoročnu i dugoročnu obavezu. Takođe, izmjene i dopune preciziraju da samo kovenante sa kojima entitet mora biti usklađen na ili prije datuma izvještavanja mogu uticati na klasifikaciju obaveze. Dodatna objelodanjivanja su takođe potrebna za dugoročne obaveze koje proizilaze iz kreditnih aranžmana koji su predmet usaglašenosti sa kovenantama u roku od dvanaest mjeseci nakon datuma izvještavanja. Ove izmjene još uvijek nisu usvojene od strane EU. Društvo je ocijenilo da usvajanje dopuna ovog standarda neće imati uticaj na finansijske iskaze Društva.

- MSFI 16 Lizing: Obaveze po osnovu u transakciji prodaje i povratnog lizinga (dopune)

Izmjene su na snazi za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2024. godine, uz dozvoljenu raniju primjenu. Izmjene i dopune imaju za cilj da poboljšaju zahtjeve koje prodavac-zakupac koristi u odmjerenju obaveze za lizing koja proizilazi iz transakcije prodaje i povratnog zakupa u MSFI 16, dok se ne mijenja računovodstveni tretman zakupa koji nije u vezi sa transakcijama prodaje i povratnog lizinga. Konkretno, prodavac-zakupac određuje „lizing plaćanja“ ili „revidirana lizing plaćanja“ na takav način da prodavac-zakupac ne priznaje bilo kakav iznos dobitka ili gubitka koji se odnosi na pravo korišćenja koje zadržava. Primjena ovih zahtjeva ne sprječava prodavca-zakupca da prizna, u bilansu uspjeha, bilo kakav dobitak ili gubitak u vezi sa djelimičnim ili potpunim raskidom zakupa. Prodavac-zakupac primjenjuje izmjenu retrospektivno u skladu sa MRS 8 na transakcije prodaje i povratnog zakupa koje su sklopljene nakon datuma početne primjene, što je početak godišnjeg izvještajnog perioda u kojem je entitet prvi put primijenio MSFI 16. Ove izmjene još uvijek nisu usvojene od strane EU.

- MSFI 10 Konsolidovani finansijski izvještaji i MRS 28 Investicije u pridružene entitete i zajednička ulaganja: Prodaja aktive između investitora i zavisnog društva (izmjene)

Izmjene ukazuju na poznato neslaganje zahtjeva u MSFI 10 i onih u MRS 28, vezanih za prodaju ili unošenje aktive između investitora i njegovih zavisnih društava i zajedničkih ulaganja. Glavna posljedica izmjena odnosi se na to da je ukupan gubitak ili dobitak priznat kada transakcija tangira poslovanje (bez obzira da li je riječ o zavisnom društvu ili ne). Djelimičan dobitak ili gubitak je priznat kada transakcija tangira aktivu koja ne predstavlja biznis, čak i kada je ova aktiva dio zavisnog društva. U decembru 2015. godine Odbor za međunarodne računovodstvene standarde odložio je datum primjene ovog standarda na neodređeno vrijeme čekajući ishod istraživanja vezano za primjenu metoda učešća. Ove izmjene još uvijek nisu usvojene od strane EU. Društvo je ocijenilo da usvajanje izmjena ovog standarda neće imati uticaj na finansijske iskaze Društva.

### 2.2 Načelo stalnosti poslovanja

Finansijski iskazi su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja, koji pretpostavlja da će Društvo nastaviti da posluje tokom neograničenog vremenskog perioda u predvidljivoj budućnosti.

Tekući geopolitički događaji u Ukrajini, vojne akcije Rusije i reakcija evropskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država u vidu ekonomskih sankcija utiču na globalno tržište energenata i ekonomska kretanja uopšte. Ovi događaji izazvali su nepredviđeni porast tržišnih cijena sirovina, goriva i energije i povećanu volatilnost deviznih kurseva. Teško je procijeniti dalji razvoj tržišnih cijena i ključnih makroekonomskih pokazatelja.

Društvo ne očekuje da će ovakav razvoj događaja imati direktan uticaj na njegovu sposobnost da uvozi i prodaje naftne proizvode. Ono uvozi svoje proizvode uglavnom iz HELLENiQ ENERGY Grupe, prati razvoj situacije oko krize u Ukrajini i planira svoje poslovanje u skladu sa tim.

Društvo smatra da pomenuti događaji ne mogu ugroziti načelo stalnosti poslovanja.

### 2.3 Izvještavanje o segmentima

O operativnim segmentima se izvještava na način usklađen sa internim izvještavanjem koje se sastavlja za potrebe glavnog donosioca odluka. Glavni donosilac odluka, koji je odgovoran za alokaciju resursa i ocjenu performansi operativnih segmenata, identifikovan je kao Upravni odbor koji donosi strateške odluke.

Poslovanje Društva analizira se sa aspekta distributivnih kanala prodaje, a ostvareni prihodi dijele na prihode u maloprodaji i prihode u veleprodaji.

## 2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

## 2.4 Preračunavanje stranih valuta

(a) *Funkcionalna i valuta prikazivanja*

Stavke uključene u finansijske izvještaje Društva se odmjeravaju koristeći valutu primarnog privrednog okruženja u kojem Društvo posluje ("funkcionalna valuta"). Izvještaji su sastavljeni u EUR, koji je funkcionalna i valuta prikazivanja Društva.

(b) *Transakcije i stanja*

Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primjenom deviznih kurseva važećih na dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju se u bilansu uspjeha.

## 2.5 Nematerijalna imovina

(a) *Licence*

Stečene licence računarskih softvera kapitalizuju se u iznosu troškova nastalih u sticanju i stavljanju u upotrebu softvera. Ovi troškovi se amortizuju tokom njihovog procijenjenog vijeka upotrebe (ne prelazi 5 godina).

(b) *Komputerski softver*

Izdaci vezani za razvoj ili održavanje kompjuterskih softverskih programa priznaju se kao trošak u periodu kada nastanu. Izdaci direktno povezani sa identifikovanim i unikatnim softverskim proizvodima koje kontroliše Društvo i koji će vjerovatno generisati ekonomsku korist veću od troškova duže od godinu dana, priznaju se kao nematerijalna ulaganja, ukoliko su ispunjeni uslovi za priznavanje.

Direktno pripisivi troškovi kapitalisani kao dio softverskog proizvoda obuhvataju troškove radne snage tima koji je razvio softver, kao i odgovarajući dio pripadajućih režijskih troškova.

Ostali troškovi razvoja koji ne ispunjavaju navedene kriterijume priznaju se kao trošak u periodu u kojem nastanu. Izdaci za razvoj koji su prvobitno priznati kao troškovi ne mogu se priznati kao sredstvo u narednom periodu.

Troškovi razvoja računarskog softvera priznati kao sredstvo amortizuju se tokom njihovog procijenjenog korisnog vijeka upotrebe, a koji nije duži od tri godine.

(c) *Pravo na korišćenje zemljišta*

Pravo na korišćenje zemljišta se iskazuje po nabavnoj vrijednosti i ne amortizuje se, uzimajući u obzir da Društvo očekuje konačan prenos vlasništva.

Za obračun amortizacije nematerijalne imovine koristi se linearna metoda.

## 2.6 Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za kumuliranu ispravku vrijednosti i rezervisanja po osnovu umanjenja vrijednosti.

Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrijednost sredstva ili se priznaju kao posebno sredstvo, u zavisnosti od toga šta je primjenljivo, samo kada postoji vjerovatnoća da će Društvo u budućnosti imati ekonomsku korist od tog sredstva i ako se njegova vrijednost može pouzdano utvrditi. Knjigovodstvena vrijednost zamijenjenog sredstva se isknjižava. Svi drugi troškovi tekućeg održavanja terete bilans uspjeha perioda u kojem su nastali.

Zemljište se ne amortizuje. Amortizacija drugih sredstava se obračunava primjenom linearne metode kako bi se rasporedila njihova nabavna vrijednost do rezidualne vrijednosti tokom procijenjenog vijeka trajanja, i to kao što slijedi:

Zgrade i postrojenja	5%
Mašine i oprema	5-15%
Kancelarijski namještaj i oprema	20-30%

Rezidualna vrijednost i korisni vijek upotrebe sredstva se revidiraju, i po potrebi koriguju, na datum svakog bilansa stanja.

## 2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

Knjigovodstvena vrijednost sredstva svodi se odmah na njegovu nadoknadivu vrijednost, ukoliko je knjigovodstvena vrijednost veća od njegove procijenjene nadoknadive vrijednosti (napomena 2.7).

### 2.7 Umanjenje vrijednosti nefinansijskih sredstava

Sredstva sa neograničenim korisnim vijekom upotrebe ne podliježu amortizaciji i testiraju se na umanjenje vrijednosti jednom godišnje. Za postrojenja, objekte i opremu, testiranje na umanjenje njihove vrijednosti vrši se kada događaji ili izmijenjene okolnosti ukažu da knjigovodstvena vrijednost možda neće biti nadoknadiva. Gubitak zbog umanjenja vrijednosti se priznaje u visini iznosa za koji je knjigovodstvena vrijednost sredstva veća od njegove nadoknadive vrijednosti.

Nadoknadiva vrijednost je veća vrijednost između neto prodajne vrijednosti i vrijednosti sredstava u upotrebi. Za svrhu procjene umanjenja vrijednosti, sredstva se grupišu na najnižim nivoima na kojima mogu da se utvrde odvojeni prepoznatljivi novčani tokovi (jedinice koje generišu gotovinu), kao što su benzinske stanice pojedinačno i instalacije. Knjigovodstvena vrijednost se svodi na nadoknadivu vrijednost, a razlika se priznaje kao trošak (gubitak zbog umanjenja vrijednosti) u bilansu uspjeha. Gubitak zbog umanjenja vrijednosti utvrđen prethodnih godina se stornira ukoliko su se okolnosti koje su uticale na umanjenje vrijednosti promijenile.

## 2.8 Finansijska sredstva

### 2.8.1 Početno priznavanje i mjerenje finansijskih sredstava

Finansijska sredstva se pri početnom priznavanju klasifikuju kao finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti, finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat i finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz rezultat. Za klasifikaciju finansijskih sredstava koriste se dva kriterijuma: model upravljanja finansijskim sredstvima i karakteristike novčanih tokova koje generišu data finansijska sredstva. Uz izuzetak potraživanja od kupaca koja ne sadrže značajnu finansijsku komponentu ili za koje je Kompanija primijenila praktično rješenje, Kompanija finansijsko sredstvo prvobitno mjeri po njegovoj fer vrijednosti uvećanoj, u slučaju finansijskog sredstva koje nije priznato po fer vrijednosti kroz rezultat, za transakcione troškove. Potraživanja od kupaca koja nemaju značajnu finansijsku komponentu ili za koja je Kompanija primijenila praktično rješenje mjere se po transakcionoj cijeni utvrđenoj u skladu s MSFI 15. Za više informacija pogledati napomenu 2.17 Prihodi po osnovu ugovora s kupcima.

Da bi se finansijsko sredstvo klasifikovalo i mjerilo po amortizovanoj vrijednosti ili fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat, potrebno je da se ostvare novčani tokovi koji su „isključivo plaćanje glavnice i kamate (SPPI)“ na preostali nenaplaćeni iznos glavnice. Ova procjena se naziva SPPI test i vrši se na nivou instrumenta. Poslovni model za upravljanje finansijskim sredstvima definiše se na način na koji Kompanija upravlja svojim finansijskim sredstvima kako bi generisala novčane tokove. Poslovni model određuje da li će novčani tokovi biti rezultat naplate ugovorom definisanih novčanih tokova, prodaje finansijskih sredstava, ili i jednog i drugog. Kupovina ili prodaja finansijskih sredstava koja zahtijeva isporuku sredstava u vremenskom okviru koji je utvrđen propisom ili konvencijom na tržištu (uobičajeni način trgovanja) priznaje se na datum trgovanja, odnosno na datum kada se kompanija obaveže da će kupiti ili prodati dato sredstvo.

#### *Naknadno vrednovanje*

*U svrhe naknadnog mjerenja, finansijska sredstva se klasifikuju u tri kategorije:*

- finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (dužnički instrumenti)
- finansijska sredstva određena po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat bez recikliranja kumulativnih dobitaka i gubitaka po prestanku priznavanja (instrumenti kapitala)
- finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz rezultat

#### *(a) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz rezultat perioda*

Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz rezultat obuhvataju finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja, finansijska sredstva određena pri početnom priznavanju po fer vrijednosti kroz rezultat, ili finansijska sredstva koja se obavezno mjere po fer vrijednosti. Finansijska sredstva se klasifikuju kao sredstva koja se posjeduju radi trgovanja ako su kupljena u svrhu prodaje ili otkupa u kratkom roku.

Derivati se takođe kategorizuju kao „sredstva koja se drže radi trgovanja“ osim ako su određeni kao hedž fondovi. Sredstva u ovoj kategoriji klasifikuju se kao obrtna sredstva ako se posjeduju radi trgovanja ili se očekuje da će se realizovati u roku od 12 mjeseci od kraja izvještajnog perioda, u suprotnom se klasifikuju kao dugoročna. Finansijska sredstva s novčanim tokovima koja nijesu isključivo plaćanja glavnice i kamate klasifikuju se i mjere po fer vrijednosti kroz rezultat, bez obzira na poslovni model.

## 2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

### 2.8 Finansijska sredstva (nastavak)

#### 2.8.1 Početno priznavanje i mjerenje finansijskih sredstava (nastavak)

##### *(b) Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti*

Kompanija mjeri finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti ako su ispunjena sljedeća dva uslova: a) finansijsko sredstvo se posjeduje u okviru poslovnog modela čiji je cilj držanje finansijskih sredstava radi prikupljanja ugovorenih novčanih tokova i b) ugovorni uslovi finansijskog sredstva na određene datume ostvaruju novčane tokove koji su isključivo plaćanja glavnice i kamate na preostali iznos glavnice. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti naknadno se vrednuju metodom efektivne kamatne stope (EIR) i podliježu umanjivanju vrijednosti. Dobici i gubici se priznaju kroz bilans uspjeha kada sredstvo prestane da se priznaje, kada se izmijeni ili mu se umanjí vrijednost.

##### *(c) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat bez prenošenja kumulativnih dobitaka i gubitaka po prestanku priznavanja (instrumenti kapitala).*

Pri početnom priznavanju, Kompanija može odabrati da neopozivo klasifikuje svoja kapitalna ulaganja kao instrumente kapitala određene po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat kada ispunjavaju definiciju kapitala prema MRS 32 Finansijski instrumenti: Prezentacija i ne posjeduju se radi trgovanja. Klasifikacija se određuje od instrumenta do instrumenta. Dobici i gubici od tih finansijskih sredstava nikada se ne prenose u bilans uspjeha. Dividende se priznaju kao ostali prihodi u bilansu uspjeha kada se utvrdi pravo plaćanja, izuzev kada Kompanija ima koristi od takvih prihoda kao povraćaj dijela troška finansijskog sredstva, u kom slučaju se takvi dobitci bilježe u ostalom ukupnom rezultatu. Instrumenti kapitala određeni po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat ne podliježu procjeni umanjenja vrijednosti.

Kompanija je odabrala da neopozivo klasifikuje svoje navedene instrumente kapitala u ovu kategoriju.

#### 2.8.2 Prestanak priznavanja i umanjenje vrijednosti

##### *Prestanak priznavanja*

Finansijsko sredstvo (ili, gdje je primjenljivo, dio finansijskog sredstva ili dio grupe sličnih finansijskih sredstava) prvenstveno prestaje da se priznaje (odnosno uklanja se iz konsolidovanog bilansa stanja Kompanije) kada: prava na primanje novčanih tokova od tog sredstva prestanu da važe ili kada Kompanija prenese svoja prava na primanje novčanih tokova od tog sredstva ili preuzme obavezu plaćanja primljenih novčanih tokova u cjelini bez bitnog odlaganja trećoj strani u okviru prenosnog („pass-through“) aranžmana; ili ako (a) je Kompanija prenijela u najvećoj mjeri sve rizike i prinose od sredstva, ili (b) Kompanija nije prenijela niti zadržala u najvećoj mjeri sve rizike i prinose od sredstva, ali je prenijela kontrolu nad sredstvom. Kada je Kompanija prenijela svoja prava na primanje novčanih tokova od sredstva ili je sklopila prenosni aranžman, ona procjenjuje da li i u kojoj mjeri je zadržala rizike i prinose od vlasništva. Kada nije prenijela niti zadržala u najvećoj mjeri sve rizike i prinose od sredstva, niti prenijela kontrolu nad sredstvom, Kompanija i dalje priznaje preneseno sredstvo u mjeri u kojoj je i dalje uključena. U tom slučaju, Kompanija takođe priznaje povezanu obavezu. Preneseno sredstvo i povezana obaveza mjere se po osnovi koja odražava prava i obaveze koje je Kompanija zadržala.

##### *Umanjenje vrijednosti*

Za potraživanja od kupaca, Kompanija primjenjuje pojednostavljeni pristup u proračunu očekivanih kreditnih gubitaka (ECL). Prema tome, Kompanija ne prati izmjene u kreditnom riziku, već umjesto toga priznaje rezervu za gubitke na osnovu očekivanih kreditnih gubitaka na svaki izvještajni datum. Kompanija je uspostavila matricu rezervisanja koja se zasniva na iskustvu istorijskog kreditnog gubitka, prilagođenom faktorima koji se odnose na budućnost i koji su specifični za dužnike i ekonomsko okruženje.

#### 2.9 Zalihe

Zalihe se vrednuju po nabavnoj vrijednosti ili po neto prodajnoj vrijednosti u zavisnosti od toga koja je niža. Cijena koštanja se utvrđuje metodom ponderisanog prosjeka.

Nabavna cijena nafte i drugih proizvoda uključuje uvozne cijene uvećane za druge troškove dovođenja zaliha na njihovu trenutnu lokaciju i u trenutno stanje, kao što su transportni, troškovi osiguranja, uvoznih dažbina i slični.

Knjigovodstvena vrijednost zaliha robe se koriguje na kraju svakog mjeseca/kvartala po osnovu viškova/(manjkova) utvrđenih popisom zaliha na instalacijama (mjesečno) i u maloprodajnim objektima (kvartalno). Viškovi/(manjkovi) se vrijednosno iskazuju u okviru ostalih prihoda/(troškova) u bilansu uspjeha. Zalihe uključuju avanse date dobavljačima za robu.

#### 2.10 Potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca su iznosi koje duguju kupci za prodatu robu ili izvršene usluge u okviru redovnog ciklusa poslovanja. Ukoliko se očekuje da potraživanja budu naplaćena u roku od godinu dana ili kraćem (ili u okviru redovnog ciklusa poslovanja ako je duži), potraživanja od kupaca se klasifikuju kao kratkoročna.

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.10 Potraživanja od kupaca (nastavak)

Potraživanja od kupaca se inicijalno priznaju po fer vrijednosti, a naknadno se odmjeravaju po amortizovanoj vrijednosti, umanjenoj za rezervisanja po osnovu umanjenja vrijednosti. Rezervisanje za umanjenje vrijednosti potraživanja se utvrđuje kada postoji objektivan dokaz da Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova potraživanja.

Značajne finansijske poteškoće kupca, vjerovatnoća da će kupac biti likvidiran ili finansijski reorganizovan, propust ili kašnjenje u izvršenju plaćanja se smatraju indikatorima da je vrijednost potraživanja umanjena.

Iznos rezervisanja predstavlja razliku između knjigovodstvene vrijednosti potraživanja i vrijednosti koja će vjerovatno moći da se naplati. Knjigovodstvena vrijednost potraživanja umanjuje se preko ispravke vrijednosti, a iznos umanjenja se priznaje u bilansu uspjeha u okviru pozicije „Ostali rashodi iz poslovanja“ (napomena 27). Kada je potraživanje nenaplativo, otpisuje se na teret ispravke vrijednosti potraživanja. Naknadna naplata iznosa koji je prethodno bio otpisan, iskazuje se u bilansu uspjeha u okviru pozicije „Ostali prihodi iz poslovanja“ (napomena 24).

2.11 Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni i depozite po viđenju kod banaka.

2.12 Osnovni kapital

(a) Akcijski kapital

Obične akcije se klasifikuju kao kapital.

(b) Rezerve

Statutarne rezerve su formirane na osnovu odluka Upravnog odbora i Skupštine akcionara, iz raspodjele dobiti (5% kompanijskog dobitka nakon oporezivanja). Ova raspodjela je rađena u periodu od 2001. do 2003. godine, na osnovu odredbi prethodnog Zakona o preduzećima iz 1996. godine koji više nije na snazi. Novim Zakonom o privrednim društvima ne propisuje se obaveza izdvajanja u obavezne rezerve.

(c) Revalorizacione rezerve

Revalorizacione rezerve se formiraju iz povećanja vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju u odnosu na njihovu dotadašnju knjigovodstvenu vrijednost.

2.13 Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju kada Društvo ima postojeću zakonsku ili ugovornu obavezu koja je rezultat prošlih događaja, kada je u većoj mjeri vjerovatnije nego što to nije da će podmirenje obaveze iziskivati odliv sredstava i kada se može pouzdano procijeniti iznos obaveze.

Rezervisanje se odmjerava po sadašnjoj vrijednosti izdatka potrebnog za izmirenje obaveze, primjenom diskontne stope prije poreza koja odražava tekuću tržišnu procjenu vrijednosti za novac i rizike povezane sa obavezom.

2.14 Obaveze prema dobavljačima

Obaveze prema dobavljačima su obaveze plaćanja dobavljaču za preuzetu robu ili primljene usluge u redovnom toku poslovanja. Obaveze prema dobavljačima se klasifikuju kao tekuće ukoliko dospijevaju za plaćanje u roku od 1 godine.

2.15 Primanja zaposlenih

(a) Obaveze za penzije

Društvo izdvaja doprinose u državne penzione fondove na obaveznoj osnovi. Društvo nema dalju obavezu plaćanja kada se uplate doprinosi.

Doprinosi se priznaju kao troškovi primanja zaposlenih onda kada dospiju za plaćanje. Više plaćeni doprinosi se priznaju kao sredstvo u iznosu koji je moguće refundirati ili u iznosu za koji se smanjuje buduće plaćanje obaveza (vidjeti napomenu 26).

Društvo obezbjeđuje jubilarne nagrade i primanja nakon penzionisanja. Pravo na ove naknade je obično uslovljeno ostajanjem zaposlenog lica u službi do starosne granice određene za penzionisanje i do ostvarenja minimalnog radnog staža. Očekivani troškovi za pomenute naknade se akumuliraju tokom perioda trajanja zaposlenja. Definisana penzioniranja



## 2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

### 2.15 Primanja zaposlenih (nastavak)

#### (a) Obaveze za penzije

obaveza se procjenjuje na godišnjem nivou od strane nezavisnih, kvalifikovanih aktuara, primjenom metode projektovane kreditne jedinice.

Sadašnja vrijednost obaveze po osnovu definisanih primanja utvrđuje se diskontovanjem očekivanih budućih gotovinskih isplata primjenom kamatnih stopa visokokvalitetnih obveznica Društva koje su iskazane u valuti u kojoj će obaveze za penzije biti plaćene i koje imaju rok dospijanja koji približno odgovara rokovima dospijanja obaveze za penzije.

Aktuarski dobiti i gubici koji proističu iz iskustvenih korekcija i promjena u aktuarskim pretpostavkama koje prevazilaze 10% vrijednosti plana sredstava ili 10% definisanih obaveza u pogledu naknada obračunavaju se na teret ili u korist prihoda tokom očekivanog prosječnog preostalog radnog vijeka zaposlenih (napomena 15).

#### (b) Otpremnine

Otpremnine se isplaćuju pri raskidu radnog odnosa prije datuma redovnog penzionisanja, ili kada zaposleni prihvati sporazumni raskid radnog odnosa kao višak radne snage u zamjenu za otpremninu. Društvo priznaje otpremninu pri raskidu radnog odnosa kada je obavezno da: ili raskine radni odnos sa zaposlenim, u skladu sa usvojenim planom, bez mogućnosti odustajanja ili da obezbijedi otpremninu za prestanak radnog odnosa kao rezultat ponude u namjeri da se podstakne dobrovoljni raskid radnog odnosa u cilju smanjenja broja zaposlenih. Otpremnine koje dospijevaju u razdoblju dužem od 12 meseci nakon datuma bilansa stanja svode se na sadašnju vrijednost.

### 2.16 Porez na dobit i odloženo oporezivanje

Troškovi poreza za period uključuju tekući i odloženi porez. Poreska obaveza se priznaje u bilansu uspjeha, izuzev iznosa koji se odnosi na stavke direktno priznate u kapitalu, u kom slučaju se i poreska obaveza priznaje u kapitalu.

Tekući porez na dobit se obračunava na datum bilansa stanja na osnovu Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. list CG”, br. 65/01, 12/02, 80/04, 40/08, 86/09, 40/11, 14/12, 61/13, 55/16, 146/21 i 152/22), primjenom progresivne poreske stope. Obračunati porez na dobit se plaća najkasnije u roku od tri mjeseca od isteka perioda za koji se obračunava porez, kako je propisano od strane poreskih vlasti.

Odloženi porez na dobit se ukalkulisava u punom iznosu, korišćenjem metode obaveza, za privremene razlike koje nastanu između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa u finansijskim izvještajima. Međutim, ukoliko odloženi porez na dobit, pod uslovom da nije računovodstveno obuhvaćen, proistekne iz inicijalnog priznavanja sredstva ili obaveze u nekoj drugoj transakciji osim poslovne kombinacije koja u trenutku transakcije ne utiče ni na računovodstvenu ni na oporezivu dobit ili gubitak, tada se on računovodstveno ne obuhvata. Odloženi porez na dobit se odmjerava prema poreskim stopama (i zakonu) koje su na snazi do datuma bilansa stanja i za koje se očekuje da će biti primijenjene u periodu u kome će se odložena poreska sredstva realizovati ili odložene poreske obaveze izmiriti.

Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je vjerovatno da će buduća dobit za oporezivanje biti raspoloživa i da će se privremene razlike izmiriti na teret te dobiti.

Odložena poreska sredstva i obaveze se „prebijaju” kada postoji zakonski osnov da se „prebiju” tekuća poreska sredstva sa tekućim poreskim obavezama, kada se odložena poreska sredstva i obaveze odnose na porez na dobit koji propisuje isti poreski organ jednom ili većem broju poreskih obveznika, i kada postoji namjera da se računi izmire na neto osnovi.

### 2.17 Priznavanje prihoda

#### Prihodi po osnovu ugovora s kupcima

Prihodi se sastoje od fer vrijednosti prodaje roba i usluga, umanjene za porez na dodatu vrijednosti i sve akcize, rabate i popuste. Prihodi po osnovu ugovora s kupcima priznaju se kada se kontrola nad robama ili uslugama prenese na kupca u iznosu koji odražava naknadu na koju Društvo očekuje da ima pravo u zamjenu za tu robu ili uslugu. Kontrola nad prodatom robom i pruženim uslugama prenosi se na kupca prilikom isporuke odgovarajućih proizvoda ili usluga. Prihodi se priznaju u onoj mjeri u kojoj je vjerovatno da će Društvo ostvariti ekonomske koristi i da se prihod može pouzdano odmjeriti. Uslovi plaćanja variraju u skladu s vrstom transakcija prodaje i zavise uglavnom od prodatih proizvoda ili pruženih usluga, od kanala distribucije kao i od specifičnosti svakog kupca.

Društvo procjenjuje da li djeluje kao principal ili agent u svakom svom aranžmanu za prihode. Društvo je zaključilo da u svim transakcijama prodaje djeluje kao principal.

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.17 Priznavanje prihoda (nastavak)

Prihodi se priznaju kako slijedi:

*Prodaja robe - veleprodaja i maloprodaja*

Prihodi se priznaju kada je ugovorena obaveza kupcu (obaveza izvršenja) ispunjena prenošenjem ugovorene robe (odnosno kada kupac dobije kontrolu nad obećanom robom). Ako ugovor sadrži više od jedne obaveze izvršenja, ukupna cijena transakcije ugovora raspoređuje se između pojedinačnih, zasebnih obaveza izvršenja na osnovu njihovih relativnih samostalnih prodajnih cijena. Iznos priznatog prihoda je iznos koji se dodjeljuje ispunjenoj obavezi izvršenja na osnovu naknade koju Društvo očekuje da će primiti u skladu sa uslovima ugovora s kupcima.

*Pružanje usluga*

Kod prodaje usluga prihodi se priznaju u obračunskom periodu u kojem su usluge pružene, s obzirom na to da kupac dobija kontrolu nad dogovorenim uslugama, u odnosu na stepen završetka svake specifične obaveze izvršenja i procjenjuju na osnovu stvarne pružene usluge kao dio ukupnih usluga koje treba pružiti.

*Varijabilna naknada*

Ako naknada u ugovoru obuhvata varijabilni iznos, Društvo priznaje taj iznos kao prihod samo u onoj mjeri u kojoj je vrlo vjerovatno da u budućnosti neće doći do značajnog suprotnog trenda.

*Popusti na količinu*

Društvo klijentima obezbjeđuje popuste na količinu na osnovu pragova navedenih u odgovarajućim ugovorima.

Društvo procjenjuje opcije za popuste koji se odnose na količinu kako bi utvrdilo da li oni predstavljaju materijalno pravo koje dati kupac ne bi dobio bez sklapanja tog ugovora. Za sve takve opcije koje se smatraju materijalnim pravima, Društvo procjenjuje vjerovatnoću njihovog ostvarenja i zatim se dio cijene transakcije dodijeljen toj opciji odlaže i priznaje ili kada se ostvari ili kada istekne. Prema novim zahtjevima, Društvo je zaključilo da popusti na količinu predstavljaju materijalno pravo koje treba priznati tokom vremena do trenutka kada se ono ostvari ili kada istekne. Svi takvi popusti obračunavaju se u okviru finansijske godine.

*Prihodi od kamata*

Prihodi od kamata priznaju se prema metodi efektivne kamatne stope. Kada je vrijednost potraživanja umanjena, Društvo umanjuje knjigovodstvenu vrijednost potraživanja na njen nadoknadivi iznos, što predstavlja procijenjenu vrijednost budućih novčanih tokova diskontovanih po originalnoj efektivnoj kamatnoj stopi instrumenta, i nastavlja ukidanje popusta kao prihoda od kamata.

2.18 Zakupi

MSFI 16

Međunarodni standard finansijskog izvještavanja 16 (MSFI 16) objavljen je u januaru 2016. godine i zamjenjuje Međunarodni računovodstveni standard 17 - Lizing (Zakup), Tumačenje 4 Komiteta za tumačenje međunarodnog finansijskog izvještavanja (IFRIC 4) - Određivanje da li neki aranžman sadrži lizing, Tumačenje SIC-15 Operativni lizing-podsticaji i Tumačenje SIC-27 - Procjena suštine transakcija koje uključuju pravni oblik lizinga. MSFI 16 uspostavlja principe za priznavanje, vrednovanje, prezentovanje i objelodanjivanje lizinga i zahtijeva od korisnika lizinga da priznaju sve lizinge u okviru jedinstvenog modela bilansa stanja slično kao kod računovodstva za finansijski lizing prema standardu MRS 17. Ovaj standard obuhvata dva izuzeća kod priznavanja za korisnike lizinga - lizing kod kojeg sredstvo ima malu vrijednost (npr. lični računar) i kratkoročni lizing (odnosno lizing kod kojeg je period lizinga 12 mjeseci ili kraći).

Na datum početka lizinga, korisnik lizinga priznaje obavezu plaćanja lizinga (odnosno obavezu za lizing) i sredstvo koje predstavlja pravo korišćenja osnovnog sredstva tokom perioda trajanja lizinga (odnosno sredstvo s pravom korišćenja). Od korisnika lizinga zahtijeva se da zasebno priznaju troškove kamate za obavezu za lizing i troškove amortizacije za sredstvo s pravom korišćenja.

Od korisnika lizinga takođe se zahtijeva da ponovo vrednuju obavezu za lizing po nastupanju određenih slučajeva (npr. kod promjene u periodu lizinga, promjene u budućim plaćanjima za lizing koja nastane zbog promjene u indeksu ili stopi koja se koristi za određivanje tih plaćanja). Korisnik lizinga generalno priznaje ponovo vrednovani iznos obaveze za lizing kao korekciju sredstva s pravom korišćenja.

## 2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

### 2.18 Zakupi (nastavak)

Računovodstvo davaoca lizinga prema MSFI 16 suštinski je neizmijenjeno u odnosu na sadašnje računovodstvo prema MRS 17. Davaoci lizinga i dalje će klasifikovati sve lizinge koristeći isti princip klasifikacije kao kod MRS 17 i razlikovaće dvije vrste lizinga: operativni i finansijski lizing.

Grupa je odabrala da koristi izuzetke koji su predloženi tim standardom za ugovore o lizingu za koje se period lizinga završava 12 mjeseci od datuma inicijalne primjene, i za ugovore o lizingu kod kojih osnovno sredstvo ima malu vrijednost.

Identifikovane su sljedeće kategorije lizinga (zakupa) i u cjelosti se odnose na zemljište, automobile, nekretnine, gdje se na osnovu promjene kod MSFI 16 od 1. januara 2019. godine ugovori koji su se prethodno priznavali kao operativni lizing, sada kvalifikuju kako je definisano novim standardom (napomena 6).

Pravo na korišćenje sredstva pod lizingom (zakupom) generalno se vrednuje prema iznosu obaveze za lizing, korišćenjem prosječne inkrementalne stope zaduživanja od 3%.

### 2.19 Raspodjela dividendi

Raspodjela dividendi akcionarima Društva se priznaje kao obaveza u periodu u kojem su akcionari Društva odobrili dividende.

### 2.20 Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja

Društvo klasifikuje dugotrajnu imovinu ili grupu za otuđenje kao imovinu koja se drži za prodaju ako se njena knjigovodstvena vrijednost može povratiti prevashodno prodajnom transakcijom, a ne daljim korišćenjem. Stalna imovina ili grupa za otuđenje koja se drži za prodaju, odmjerava se po nižem od sljedeća dva iznosa: po knjigovodstvenoj vrijednosti ili fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje. Troškovi prodaje su dodatni troškovi koji se mogu direktno pripisati otuđenju imovine (grupi za otuđenje), isključujući troškove finansiranja i poreza na prihod.

Kriterijum za klasifikaciju sredstva kao sredstva koje se drži za prodaju smatra se ispunjenim samo kada je prodaja vrlo vjerovatna i ako je imovina ili grupa za otuđenje raspoloživa za momentalnu prodaju u svom trenutnom stanju. Aktivnosti potrebne za izvršenje prodaje trebalo bi da ukazuju da je malo vjerovatno da će doći do značajnih promjena pri prodaji ili da će se odustati od prodaje. Odgovarajući nivo uprave mora da se posveti planu za prodaju te imovine i trebalo bi da se klasifikuje kao završena prodaja u roke od jedne godine od datuma priznavanja.

Nekretnine, postrojenja i oprema i nematerijalna imovina se ne amortizuju kada su klasifikovani kao sredstva namijenjena za prodaju.

Sredstva i obaveze klasifikovane kao raspoložive za prodaju prikazane su odvojeno kao tekuće stavke u bilansu stanja.

Prestanak poslovanja predstavlja dio entiteta koji je otuđen, ili je klasifikovan kao dio koji se drži za prodaju, ako:

- predstavlja odvojenu značajnu liniju poslovanja ili geografsku oblast poslovanja,
- dio je jednog koordiniranog plana za otuđenje odvojene značajne linije poslovanja ili geografske oblasti poslovanja, ili
- je zavisni entitet stečen isključivo u cilju ponovne prodaje.

Prestanak poslovanja se isključuje iz rezultata od operacija koje se nastavljaju i prikazuje se kao iznos dobitka ili gubitka nakon poreza od prestanka poslovanja u bilansu uspjeha.

Sve ostale napomene uz finansijske izvještaje sadrže iznose za operacije nastavka poslovanja, osim ako nije drugačije navedeno.

### 2.21 Investicione nekretnine

Investicione nekretnine inicijalno se vrednuju u visini nabavne vrijednosti koja uključuje troškove nabavke. Nakon inicijalnog priznavanja, investiciona nekretnina vrednuje se po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i nastalo obezvrjeđivanje.

Investiciona nekretnina prestaje da se priznaje po otuđenju ili ukoliko je prestala da se koristi a ne očekuju se buduće koristi od njenog otuđenja. Dobici ili gubici od rashodovanja ili otuđenja investicione nekretnine priznaju se u bilansu uspjeha u godini kada je sredstvo otuđeno ili rashodovano.

Način amortizacije i obezvrjeđenja investicionih nekretnina je isti kao kod materijalnih osnovnih sredstava. Procjena obezvrjeđenja vrši se godišnje.

### 3. Upravljanje finansijskim rizikom

#### 3.1 Faktori finansijskog rizika

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik (koji obuhvata valutni rizik, rizik kamatne stope i rizik cijena), kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik tokova gotovine. Tretirajući posebno svaku klasu rizika upravljanje rizicima u Društvu je usmjereno na nastojanje da se u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta potencijalni negativni uticaji na finansijsko poslovanje Društva svedu na minimum.

Upravljanje rizicima obavlja rukovodstvo Društva u sklopu politika odobrenih od strane matičnog Društva. Rukovodstvo identifikuje i procjenjuje finansijske rizike i definiše načine zaštite od rizika tijesno saradujući sa poslovnim jedinicama Društva. Odbor Direktora donosi, u pisanoj formi, osnovna pravila za sveukupno upravljanje rizicima, kao i politike, takođe u pisanoj formi, koje obuhvataju posebne oblasti kao što su devizni rizik, kreditni rizik i plasman viška likvidnih sredstava.

##### (a) Tržišni rizik

###### (i) Valutni rizik

Društvo posluje i prodaje uglavnom u Crnoj Gori i susjednim zemljama. Budući da je funkcionalna valuta poslovanja Društva EUR, i da se vrijednosti nabavke i prodaje konvertuju u vrijednosti u EUR, menadžment ocjenjuje da ne postoji značajan valutni rizik.

###### (ii) Rizik promjena cijena

Društvo je izloženo riziku od promjena cijena nafte. Međutim, uzimajući u obzir činjenicu da prodajne cijene prate tržišne cijene nafte, izloženost riziku od promjene cijena nije materijalna.

###### (iii) Gotovinski tok i rizik kamatne stope

Izloženost Društva tržišnom riziku od promjene kamatnih stopa odnosi se prije svega na njegove kratkoročne depozite u gotovini i gotovinske ekvivalente. Imajući u vidu aktuelne tržišne kamatne stope, ne postoji značajan rizik od promjena koje bi mogle negativno uticati na tokove gotovine.

##### (b) Kreditni rizik

Društvo nema značajne koncentracije kreditnog rizika. Društvo ima utvrđena pravila kako bi obezbijedilo da se prodaja proizvoda na veliko obavlja kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu istoriju. Prodaja trgovcima na malo obavlja se gotovinski ili putem kreditnih kartica. Društvo ima politike kojima se ograničava izloženost kreditnom riziku prema svakoj pojedinoj finansijskoj instituciji.

##### (c) Rizik likvidnosti

Oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dovoljnog iznosa gotovine i hartija od vrijednosti kojima se trguje, kao i obezbjeđenje adekvatnih izvora finansiranja preko odgovarajućeg iznosa kreditnih obaveza i mogućnost da se izravna pozicija na tržištu.

#### 3.2 Upravljanje rizikom kapitala

Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi da posluje u neograničenom periodu u predvidljivoj budućnosti, kako bi akcionarima obezbijedilo povraćaj (profit), a ostalim interesnim stranama povoljnosti, i da bi očuvalo optimalnu strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala.

Da bi očuvalo odnosno korigovalo strukturu kapitala, Društvo može da izvrši korekciju isplata dividendi akcionarima, vrati kapital akcionarima, izda nove akcije, ili, pak, može da proda sredstva kako bi smanjilo dugovanje.

Društvo, kao i ostale kompanije koje posluju unutar iste djelatnosti, prati kapital na osnovu koeficijenta zaduženosti (gearing ratio). U 2022. godini Društvo nije koristilo nikakve pozajmice od banaka. Ukupni kapital se dobija kada se na kapital, iskazan u bilansu stanja, doda neto dugovanje.

#### 3.3 Procjena fer vrijednosti

Fer vrijednost finansijskih instrumenata kojima se trguje na aktivnom tržištu (hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju) zasniva se na kotiranim tržišnim cijenama na dan bilansa stanja.

Pretpostavlja se da nominalna vrijednost, umanjena za gubitke zbog umanjenja vrijednosti potraživanja i obaveza, približno odražava njihovu fer vrijednost.

4. Ključne računovodstvene procjene i prosuđivanja

Računovodstvene procjene i prosuđivanja se kontinuirano vrednuju i zasnivaju se na istorijskom iskustvu i drugim faktorima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se vjeruje da će u datim okolnostima biti razumna.

4.1 Ključne računovodstvene procjene i pretpostavke

Društvo pravi procjene i pretpostavke koje se odnose na budućnost. Rezultirajuće računovodstvene procjene će, po definiciji, rijetko biti jednake ostvarenim rezultatima. O procjenama i pretpostavkama koje sadrže rizik da će prouzrokovati materijalno značajne korekcije knjigovodstvenih vrijednosti sredstava i obaveza u toku naredne finansijske godine biće riječi u daljem tekstu.

(a) *Vijek upotrebe nekretnina, postrojenja i opreme*

Društvo utvrđuje procijenjeni vijek upotrebe i sa njim povezanu stopu otpisa za svoje nekretnine, postrojenja i opremu. Rukovodstvo će uvećati trošak otpisa tamo gdje se vijek trajanja sredstva promijeni u odnosu na prethodno procijenjeni, ili će otpisati tehnički zastarjela ili nestrateska sredstva koja su napuštena ili prodana.

(b) *Ostale šeme davanja zaposlenima*

Sadašnja vrijednost obaveza zavisi od više faktora koji su određeni na aktuarskim osnovama koristeći brojne pretpostavke. Pretpostavke korišćene za određivanje neto troška (prihoda) za ostala davanja zaposlenima uključuju očekivanu diskontnu stopu. Bilo kakve promjene u ovim pretpostavkama će se odraziti na knjigovodstvenu vrijednost ovih obaveza.

Društvo određuje odgovarajuću diskontnu stopu na kraju svake godine. Ovo je kamatna stopa koja predstavlja razliku između tržišne kamatne stope koja se primjenjuje za datu godinu i ugovorene kamatne stope i koristi se prilikom određivanja sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih odliva gotovine koji će biti potrebni za izmirenje ovih obaveza. Pri određivanju odgovarajuće diskontne stope, Društvo uzima u obzir kamatne stope visokokvalitetnih komercijalnih zapisa denominiranih u valuti u kojoj će davanja biti isplaćena i sa rokovima dospijanja približnim rokovima odnosnih obaveza.

(c) *Poresko zakonodavstvo*

*Porez na dodatu vrijednost*

Rukovodstvo Društva pretpostavlja da će svi povraćaji PDV-a biti primljeni u roku od jedne godine, osim ukoliko je izvršeno posebno rezervisanje za umanjenje vrijednosti.

(d) *Sudski sporovi*

Kao što je objelodanjeno u napomeni br. 33, Društvo je uključeno u nekoliko sudskih sporova u kojima nije moguće procijeniti krajnji ishod. Društvo formira nivo rezervisanja za sudske sporove u skladu sa sugestijama eksternog pravnog savjetnika.

4.2. Ključna prosuđivanja u primjeni računovodstvenih politika

(a) *Umanjenje vrijednosti osnovnih sredstava*

Društvo testira umanjenje vrijednosti osnovnih sredstava ukoliko postoje pokazatelji umanjenja vrijednosti. Nadoknadiive vrijednosti jedinica koje generišu gotovinu su određene na osnovu proračuna vrijednosti u upotrebi. Ovi proračuni zahtijevaju upotrebu procjena zasnovanih na istorijskim podacima korigovanim za projektovane promjene tržišnih uslova.

(b) *Umanjenje vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju*

Društvo se rukovodi smjernicama MSFI 9 da odredi kada je vrijednost finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju umanjena. Ovo određivanje zahtijeva značajno prosuđivanje. Prilikom prosuđivanja, Društvo, među ostalim faktorima, procjenjuje: trajanje i obim do kojeg je fer vrijednost ulaganja manja od nabavne vrijednosti ulaganja; finansijsko stanje primaoca ulaganja i izgleda za okončanje posla u skoroj budućnosti, uključujući faktore kao što su učinak industrije i sektora, promjene u tehnologiji i tokove gotovine iz poslovanja i finansiranja.

(c) *Finansijska kriza*

Dužnici (ili zajmoprimci) Društva mogu doći u situaciju smanjene likvidnosti što posljedično može uticati na njihovu sposobnost da otplaćuju pozajmljene iznose. Pogoršanje uslova poslovanja dužnika (ili zajmoprimca) takođe može uticati na tokove gotovine planirane od strane rukovodstva, kao i na našu procjenu umanjenja vrijednosti finansijskih i nefinansijskih sredstava. U mjeri u kojoj su informacije bile dostupne, rukovodstvo je pravilno iskazalo revidirane procjene očekivanih budućih tokova gotovine u procjenama umanjenja vrijednosti.

## 5. Nematerijalna ulaganja

	Softveri i Licence	Pravo na korišćenje zemljišta	Goodwill	Investicij e u toku	Ukupno
Godina završena 31. decembra 2021.					
Početno stanje neotpisane vrijednosti	494.576	4.852.604	848.942	22.170	6.218.292
Povećanja				151.452	151.452
Prenos sa sredstava u pripremi	75.593			(75.593)	
Otuđenja					
Prenos sa materijalne imovine	4.026				4.026
Otuđenja					
Amortizacija	(82.487)				(82.487)
Neotpisana vrijednost	491.708	4.852.604	848.942	98.029	6.291.283
Na dan 31. decembra 2021.					
Nabavna vrijednost	1.681.324	4.852.604	848.942	98.029	7.480.899
Kumulirana ispravka vrijednosti	(1.189.616)				(1.189.616)
Neotpisana vrijednost	491.708	4.852.604	848.942	98.029	6.291.283
Godina završena 31. decembra 2022.					
Početno stanje neotpisane vrijednosti	491.708	4.852.604	848.942	98.029	6.291.283
Povećanja				5.183	5.183
Prenos sa sredstava u pripremi	99.312			(99.312)	
Otuđenja					
Prenos sa materijalne imovine	55.264				55.264
Otuđenja					
Amortizacija	(85.067)				(85.067)
Neotpisana vrijednost	561.217	4.852.604	848.942	3.900	6.266.663
Na dan 31. decembra 2022.					
Nabavna vrijednost	1.835.900	4.852.604	848.942	3.900	7.541.346
Kumulirana ispravka vrijednosti	(1.274.683)				(1.274.683)
Neotpisana vrijednost	561.217	4.852.604	848.942	3.900	6.266.663

Pravo korišćenja zemljišta na Instalaciji u Baru, u Kotoru i na avio servisu u Tivtu regulisano je Zakonom o zaštiti obalnog područja iz 1992. godine. Pomenuto zemljište stečeno je kupovinom krajem 60-ih i početkom 70-ih godina prošlog vijeka, međutim, zbog zakonske regulative koja je bila na snazi u to vrijeme (slučaj javne svojine), Društvo nije moglo biti registrovano kao vlasnik zemljišta. Umjesto toga, nad ovim zemljištem registrovana je javna svojina, dok je Društvo bilo nosilac prava korišćenja iste. Imovina sa pravom korišćenja tretira se kao nematerijalna imovina i priznaje po trošku. Trošak amortizacije se ne obračunava, jer Društvo očekuje da će vlasništvo biti konačno preneseno.

Bez obzira na gore navedeno, Društvo je 1999. godine zaključilo Ugovor o zakupu sa javnim preduzećem Morsko dobro (Uprava za pomorska pitanja) za gore navedeno zemljište. Ovaj Ugovor je produžen do 2027. godine Aneksom koji je potpisan 2002. godine. Za zakup zemljišta Kompanija plaća mjesečnu naknadu u iznosu od EUR 6.133. Do 31. decembra 2018. godine, iznos zakupnine koji se plaćao 'Morskom dobru' bio je predstavljen kao trošak. Od 1. januara 2019. godine ovaj Ugovor o zakupu je predstavljen u skladu sa Međunarodnim standardom finansijskog izvještavanja (MSFI) 16.

Goodwill predstavlja nematerijalnu imovinu koju čini višak novčane vrijednosti koji se prenosi kroz učešće tj. udio Društva u neto fer vrijednosti identifikovanih sredstava (zemljište, zgrada, rezervoari i ostalo) na benzinskoj stanici Podgorica 10 kupljenoj od kompanije Dak petrol u 2016. godini. Njega čine formirana mreža, stalni kupci, itd.

Vrednovanje goodwill-a nakon početnog priznanja vrši se jednom godišnje ili češće ukoliko događaji ili izmijenjene okolnosti ukazu na eventualno postojanje umanjenja vrijednosti u skladu sa MRS 36. Knjigovodstvena vrijednost goodwill-a poredi se sa njegovom nadoknadivom vrijednošću koja predstavlja vrijednost veću od vrijednosti u upotrebi i fer vrijednosti sredstava umanjene za troškove. Svako umanjenje vrijednosti odmah se priznaje kao trošak i naknadno se ne ukida.

Saldo pozicije „Prenos sa materijalne imovine“ (EUR 55.264) je u korelaciji sa saldom na istoj poziciji u tabeli Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva (EUR -55.264 napomena 6). Prilikom stavljanja sredstva u upotrebu dio koji se odnosi na prava i koncesije prenešen je sa materijalne na nematerijalnu imovinu.

## JUGOPETROL A.D.

## Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2022.

(Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

## 6. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva

	Građevinsko zemljište	Građevinsko zemljište namijenjeno prodaji	Zgrade	Zgrade namijenjene prodaji	Pravo korišćenja i efekti po MSFI 16	Oprema	Investicione nekretnine	Investicije u toku	Ukupno
Godina završena 31. decembra 2021.									
Početno stanje neotpisane vrijednosti	13.986.144		18.870.275		894.860	5.911.213	1.743.387	3.760.339	45.166.219
Povećanja					1.056.031			4.028.214	5.084.245
Prenos sa NPO u pripremi			5.130.342			1.378.740		(6.509.082)	
Prenos na nematerijalnu imovinu								(4.026)	(4.026)
Otuđenja			(187.341)			(30.898)			(218.239)
Prenos između sredstava									
Obezvredenje									
Amortizacija			(1.823.241)		(311.364)	(1.274.722)	(4.941)		(3.414.268)
Rezervisanja									
Neotpisana vrijednost	13.986.144		21.990.035		1.639.527	5.984.334	1.738.447	1.275.444	46.613.931
Na dan 31. decembra 2021.									
Nabavna vrijednost	13.986.144		57.347.664		1.639.527	25.748.283	1.827.125	1.275.444	101.824.188
Kumulirana ispravka vrijednosti			(35.357.629)			(19.763.949)	(88.678)		(55.210.257)
Neotpisana vrijednost	13.986.144		21.990.035		1.639.527	5.984.334	1.738.447	1.275.444	46.613.931
Godina završena 31. decembra 2022.									
Početno stanje neotpisane vrijednosti	13.986.144		21.990.035		1.639.527	5.984.334	1.738.447	1.275.444	46.613.931
Povećanja					693.124			1.885.631	2.578.755
Prenos sa NPO u pripremi			1.607.949			864.584		(2.472.533)	
Prenos na nematerijalnu imovinu								(55.264)	(55.264)
Otuđenja	(4.608)		(18.328)			(9.125)		(593)	(32.654)
Prenos između sredstava									
Obezvredenje									
Amortizacija			(1.912.449)		(302.626)	(1.294.251)	(4.941)		(3.514.267)
Rezervisanja									
Neotpisana vrijednost	13.981.536		21.667.207		2.030.025	5.545.542	1.733.506	632.686	45.590.502
Na dan 31. decembra 2022.									
Nabavna vrijednost	13.981.536		58.490.445		2.030.025	26.065.113	1.827.125	632.686	103.026.930
Kumulirana ispravka vrijednosti			(36.823.238)			(20.519.570)	(93.619)		(57.436.428)
Neotpisana vrijednost	13.981.536		21.667.207		2.030.025	5.545.542	1.733.506	632.686	45.590.502

Troškovi amortizacije iz napomena 5 i 6 iznose EUR 3.296.707 (u 2021: EUR 3.185.391), isključujući dio koji se odnosi na Imovinu sa pravom korišćenja u skladu sa MSFI 16.

## 6. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva (nastavak)

	Pravo na korišćenje				Obaveze za zakup
	Zemljište	Automobili	Ostala imovina	Ukupno	
Stanje na dan 01.01.2022. godine	1.356.596	53.940	228.990	1.639.527	1.612.621
Povećanja		168.428	524.696	693.124	200.447
Amortizacija	(121.395)	(53.080)	(128.151)	(302.626)	
Troškovi kamata					19.485
Plaćanja					(211.175)
Stanje na dan 31.12.2022 godine	1.235.201	169.288	625.535	2.030.025	1.621.378

	2022	2021
Amortizacija	302.626	311.364
Troškovi kamata	19.485	21.102
Troškovi kratkoročnih zakupa	524.072	346.699
Ukupan iznos priznat u Bilansu uspjeha	846.184	679.165

Troškovi amortizacije po MSFI 16 iznose EUR 302.626 (u 2021: EUR 311.364).

## 7. Dugoročni finansijski plasmani i dugoročna potraživanja

## a) Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica

	31. decembar 2022.	31. decembar 2021.
Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica i zajednička ulaganja	2.349	2.349
Ukupno	2.349	2.349

Zajednička ulaganja se odnose na 49% udjela koje Društvo posjeduje u kompaniji „Starmonte“ d.o.o. Kotor, preduzeću za istraživanje i proizvodnju nafte i/ili gasa, osnovanom u Kotoru 03.02.2000. godine. Tokom 2022. godine poslovanje preduzeća bilo je ograničeno isključivo na administrativne poslove, i nije bilo drugih poslovnih promjena.

## b) Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

Promjene u vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju su bile kao što slijedi:

	2022	2021
Stanje 1. Januara	78.508	79.315
Smanjenje/povećanje vrijednosti tokom godine	(42)	(807)
Stanje 31. Decembra	78.466	78.508

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju kotiraju se na Montenegro berzi i vrednuju po tržišnim cijenama akcija na dan 31. decembar 2022. godine.

## c) Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja

Ostala dugoročna sredstva uključuju:

	31. decembar 2022.	31. decembar 2021.
Unaprijed plaćene beneficije zaposlenima	168.211	212.629
Fer vrijednost stambenih kredita	1.153.995	1.320.177
Ukupno stambeni krediti	1.322.206	1.532.806



JUGOPETROL A.D.

Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2022.

(Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

7. Dugoročni finansijski plasmani i dugoročna potraživanja (nastavak)

Promjene na stambenim kreditima su kao što slijedi:

	2022.	2021.
Na dan 1. Januara	1.532.806	1.647.433
Dodijeljeni krediti		82.134
Otplate	(227.106)	(197.218)
Direktan otpis nenaplativnih potraživanja		
Prenos sa kratkoročnih finansijskih plasmana	16.506	457
Na dan 31. Decembar	1.322.206	1.532.806

Stambeni krediti su dati na period od 5 do 20 godina sa kamatnom stopom koja iznosi EURIBOR minus 2% i ne može biti manja od 2%. Društvo je osiguralo date kredite hipotekom, a plaćanja se odvijaju kroz odbitke od zarada. EURIBOR koji se uzima je godišnja stopa i kao takav predstavlja fluktuirajuću kamatnu stopu.

Ročnost potraživanja za stambene kredite prikazana je u sljedećoj tabeli:

	31. decembar 2022.	31. decembar 2021.
Preko 1 godine	1.322.206	1.532.806
Do 1 godine (napomena 10)	147.142	163.648
Ukupno	1.469.348	1.696.454

8. Zalihe

	31. decembar 2022.	31. decembar 2021.
Roba za preprodaju - veleprodaja	16.794.783	11.054.371
Roba za preprodaju - maloprodaja	7.380.074	5.579.317
Rezervni djelovi i materijali	103.267	106.756
Avansi dobavljačima	2.922.584	303.857
Roba na putu	4.950.941	
Ukupno	32.151.649	17.044.301

9. Kratkoročna potraživanja

a) Potraživanja od kupaca

	31. decembar 2022.	31. decembar 2021.
Potraživanja od kupaca u zemlji	11.129.614	11.317.615
Potraživanja od kupaca u inostranstvu	108.709	49.114
Ukupno potraživanja od kupaca	11.238.323	11.366.729
Potraživanja od kupaca	11.238.323	11.366.729
Minus: Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca u zemlji	(505.955)	(552.247)
Minus: Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca u inostranstvu		
Potraživanja od kupaca - neto	10.732.368	10.814.482

Promjene na računu ispravke vrijednosti potraživanja su kao što slijedi:

	2022	2021
Stanje 1. Januara	552.247	937.051
Ispravka vrijednosti u toku godine (napomena 27)	961	
Otpisano kao nenaplativo	(45.364)	(384.604)
Naplaćena otpisana potraživanja (napomena 24)	(1.889)	(200)
Stanje 31. Decembra	505.955	552.247

Ispravka vrijednosti spornih potraživanja je iskazana u okviru „ostalih rashoda iz poslovanja“, a naplaćena otpisana potraživanja u okviru „ostalih prihoda iz poslovanja“ (napomene 27 i 24).

## 9. Kratkoročna potraživanja (nastavak)

## a) Potraživanja od kupaca (nastavak)

Maksimalna izloženost kreditnom riziku na dan izvještavanja je fer vrijednost svake pojedinačne kategorije gore navedenih potraživanja. Sva potraživanja su vrednovana u EUR na 31. decembar 2022. i 2021. godine.

## Kreditni kvalitet potraživanja

Kreditni kvalitet potraživanja od kupaca koja nisu obezvrijeđena mogu se vrednovati i svrstati na bazi istorijske informacije u sljedeće grupe:

	31. decembar 2022.	31. decembar 2021.
Potraživanja od kupaca		
Grupa 1	5.682.461	4.247.733
Grupa 2	5.049.907	6.566.749
Ukupno	10.732.368	10.814.482

U Grupu 1 se svrstavaju potraživanja obezbijeđena bankarskom garancijom ili mjenicom.

U Grupu 2 se svrstavaju potraživanja za koje nijesu obezbijeđeni kolaterali.

Starost potraživanja je kao što slijedi:

	31. decembar 2022.	31. decembar 2021.
Potraživanja od kupaca		
Do 3 mjeseca	10.532.458	10.798.444
Od 3 do 6 mjeseci	79.860	25.215
Preko 6 mjeseci	626.005	543.070
Ukupno	11.238.323	11.366.729

Struktura potraživanja preko 6 mjeseci je kao što slijedi:

	31. decembar 2022.	31. decembar 2021.
Potraživanja od kupaca starija od 6 mjeseci		
Državne kompanije	5.260	6.379
Privatne pumpe	295.818	160.653
Ostalo	324.927	376.038
Ukupno	626.005	543.070

## b) Ostala potraživanja

	31. decembar 2022.	31. decembar 2021.
Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	8.324.134	5.472.076
Ostala nepomenuta potraživanja	1.830.304	485.919
Ukupno ostala potraživanja	10.154.438	5.957.995
Potraživanja za pretplaćeni PDV i carinu	1.345.135	90.170
Potraživanja od vladinih agencija	25.740	32.276
Potraživanja za kamate	332	1.146
Potraživanja od zaposlenih	77	(140)
Potraživanja od osiguravajućih društava		
Ostala potraživanja	459.020	362.467
Ostala nepomenuta potraživanja, ukupno	1.830.304	485.919

## 10. Kratkoročni finansijski plasmani

	31. decembar 2022.	31. decembar 2021.
Kratkoročni finansijski plasmani		
DFS koji dospijevaju za naplatu do jedne godine (napomena 7)	147.142	163.648
Ukupno	147.142	163.648

## 11. Gotovina na računima i u blagajni

	31. decembar 2022.	31. decembar 2021.
Blagajna i gotovinski pazari sa maloprodajnih objekata	324.402	215.485
Tekući računi	12.508.456	22.798.914
Ukupno	12.832.858	23.014.399

	31. decembar 2022.	31. decembar 2021.
Gotovina kod banaka		
Crnogorska Komercijalna banka	2.624.048	816.900
Prva banka Crne Gore	17.798	10.041
Hipotekarna banka	166.568	21.983
NLB	2.260.668	3.949
Erste banka	6.763.070	21.779.958
Addiko banka	676.304	166.083
Ukupno	12.508.456	22.798.914

Tekući računi kod poslovnih banaka donose kamatu koja se bazira na prosječnoj ponderisanoj pasivnoj kamatnoj stopi bankarskih depozita koja je u 2022. godini iznosila od 0,01% do 0,05% na godišnjem nivou (0% do 0,05% na godišnjem nivou u 2021. godini).

## 12. Aktivna vremenska razgraničenja

	31. decembar 2022.	31. decembar 2021.
Unaprijed plaćene premije osiguranja	36.798	39.891
Ostali unaprijed plaćeni troškovi	50.589	208.630
Ukupno	87.387	248.521

## 13. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost

	31. decembar 2022.	31. decembar 2021.
Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	8.286.020	5.419.344
PDV u datim avansima po opštoj stopi	38.114	52.732
Ukupno	8.324.134	5.472.076

Ukupno potraživanje po osnovu više plaćenog PDV-a na dan 31.12.2022. iznosi EUR 8.286.020.

U decembru 2022. godine Društvu je uplaćen djelimičan povraćaj PDV-a za period od oktobra 2012. do decembra 2013. godine u iznosu od EUR 917.458,87.

## 14. Kapital i rezerve

	Osnovni kapital	Statutarn e rezerve	Druge rezerve	Revalorizacione rezerve	Neraspoređena dobit	Ukupno
Stanje na dan 01.01.2021 godine	67.986.605	2.469.979	6.080.719	(176.185)	15.455.477	91.816.595
Promjene u fer vrijednosti FS raspoloživih za prodaju				(807)		(807)
Odloženi porez				73		73
Aktuarski dobici				32.302		32.302
Dobit za godinu					5.527.750	5.527.750
Prenos u ostale rezerve						
Isplaćene dividende					(3.257.780)	(3.257.780)
Stanje na dan 31.12.2021 godine	67.986.605	2.469.979	6.080.719	(144.617)	17.725.447	94.118.133
Promjene u fer vrijednosti FS raspoloživih za prodaju				(41)		(41)
Odloženi porez				8.360		8.360
Aktuarski dobici				75.739		75.739
Dobit za godinu					11.967.835	11.967.835
Prenos u ostale rezerve						
Isplaćene dividende					(4.514.351)	(4.514.351)
Stanje na dan 31.12.2022 godine	67.986.605	2.469.979	6.080.719	(60.559)	25.178.931	101.655.675

## 14.1. Akcijski kapital

Struktura akcijskog kapitala kompanije i akcionara na dan 31. decembar 2022. godine je sljedeća:

	Broj akcija	Procenat vlasništva	31. decembar 2021.
Hellenic Petroleum International A.G.	2.529.489	54,35%	36.951.534
EK - NLB d.d. Ljubljana za klijente 2	430.293	9,25%	6.285.849
EK - Zbirni kastodi račun 1	187.999	4,04%	2.746.346
CK - Zbirni kastodi račun 1	166.968	3,59%	2.439.119
NM - Zbirni kastodi račun 8	97.386	2,09%	1.422.644
EK - Zbirni kastodi račun 2	48.031	1,03%	701.651
HB - Zbirni kastodi račun 1	58.709	1,26%	857.639
Otvoreni investicioni fond Moneta	22.072	0,47%	322.434
Otvoreni investicioni fond Trend	15.741	0,34%	229.949
CK - Zbirni kastodi račun 5	18.371	0,39%	268.369
EK - NLB d.d. Ljubljana za klijente 3	13.900	0,30%	203.055
Ostala pravna lica	47.862	1,03%	699.182
Fizička lica	1.017.150	21,86%	14.858.832
Ukupno	4.653.971	100%	67.986.605

Nominalna vrijednost akcija iznosi EUR 14,6083 po akciji.

## 14.2. Rezerve

	31. decembar 2022.	31. decembar 2021.
Stambeni fond	6.080.719	6.080.719
Rezerve društva	2.469.979	2.469.979
Rezerve	8.550.698	8.550.698

Rezerve društva u iznosu od EUR 2.469.979 (2021: EUR 2.469.979) su formirane izdvajanjem 5% iz dobiti za godinu, na osnovu odluke Upravnog odbora i Skupštine akcionara. Izdvajanje se vršilo u periodu do 2003. godine na osnovu prethodnog Zakona o preduzećima koji je propisivao obavezu izdvajanja dijela dobiti u obavezne rezerve. Novi Zakon o privrednim društvima ne predviđa ovakvu obavezu.

## Stambeni fond

Društvo, na osnovu odluke Skupštine akcionara, a u skladu sa Kolektivnim Ugovorom, po potrebi izdvaja dio iz dobiti za godinu u stambeni fond. Ovaj fond služi za finansiranje stambenih potreba zaposlenih i naknadu ostalih troškova nastalih u te svrhe.

## 15. Dugoročna rezervisanja

Dugoročna rezervisanja uključuju:

	31. decembar 2022.	31. decembar 2021.
Rezervisanje za naknade za otpremnine	219.310	299.304
Rezervisanje za jubilarne nagrade	55.952	73.951
Ukupno rezervisanja	275.262	373.255

Promjene na računima rezervisanja su kao što slijedi:

	Ostali benefiti zaposlenima
Stanje na 01/01/2021	414.616
Na teret/u korist bilansa uspjeha	117.746
Iskorišćeno u toku godine	(126.805)
Aktuarski (dobici)/gubici	(32.302)
Stanje na 31/12/2021	373.255
Stanje na 01/01/2022	373.255
Na teret/u korist bilansa uspjeha	17.648
Iskorišćeno u toku godine	(39.902)
Aktuarski (dobici)/gubici	(75.739)
Stanje na 31/12/2022	275.262

Rezervisanja za naknade za beneficije zaposlenima uključuju naknade za otpremnine pri odlasku u penziju i jubilarne nagrade za 10, 20 i 30 godina radnog staža.

Promjena u definisanim obavezama za otpremnine i jubilarne nagrade je sljedeća:

	Otpremnine		Jubilarne nagrade	
	2022	2021	2022	2021
Tekući troškovi zarada i naknada	16.888	107.488	(13.929)	(2.620)
Trošak kamata	12.053	10.442	2.636	2.435
Prošli troškovi zarada i naknada				
Iskorišćeno u toku godine	(33.196)	(120.690)	(6.706)	(6.114)
Aktuarski (dobici)/gubici	(75.739)	(32.302)		
Ukupno	(79.994)	(35.062)	(17.999)	(6.299)

## 15. Dugoročna rezervisanja (nastavak)

Osnovne akturske pretpostavke koje su korišćene pri obračunu rezervisanja za naknade za otpremnine i rezervisanja za jubilarne nagrade su:

## o Ključne pretpostavke

	31. decembar 2022.	31. decembar 2021.
Diskontna stopa	8,0%	4,3%
Rast prosječne zarade	0,5%	0,5%

## 16. Odložene poreske obaveze

Odložene poreske obaveze	Ubrzana poreska amortizacija	Dobit na osnovu fer vrijednosti	Ukupno
Na 1. januar 2021.	(102.311)	17.270	(85.041)
Uticao na bilans uspjeha	(3.190)		(3.190)
Direktan uticaj na kapital		73	73
Na 31. decembar 2021.	(105.501)	17.343	(88.158)
Uticao na bilans uspjeha	6.999		6.999
Direktan uticaj na kapital		8.360	8.360
Na 31. decembar 2022.	(98.502)	25.703	(72.799)

## 17. Ostale obaveze iz poslovanja

	31. decembar 2022.	31. decembar 2021.
Kratkoročne obaveze - MSFI 16	174.278	151.439
Ukupno	174.278	151.439

## 18. Primljeni avansi, depoziti i kaucije

	31. decembar 2022.	31. decembar 2021.
Primljeni avansi i depoziti od kupaca u zemlji	1.347.565	1.071.370
Primljeni avansi od ino kupaca	587.820	404.523
Ukupno	1.935.385	1.475.893

## 19. Obaveze prema dobavljačima

	31. decembar 2022.	31. decembar 2021.
Domaći dobavljači	2.933.112	2.549.235
Strani dobavljači	9.729	38.235
Ukupno	2.942.841	2.587.470

## 20. Ostale kratkoročne obaveze

	31. decembar 2022.	31. decembar 2021.
Obaveze za dividende iz prethodnog perioda	696.922	604.030
Obaveze za ostale naknade	1.966	3.431
Ukupno	698.888	607.461

## 21. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda

	31. decembar 2022.	31. decembar 2021.
Obaveze za porez na dodatu vrednost	50.165	113.524
Obaveze za akcize	7.270.047	8.045.463
Ukupno	7.320.212	8.158.987

## 22. Pasivna vremenska razgraničenja

	31. decembar 2022.	31. decembar 2021.
Obaveze za ostale lične rashode	392.672	371.171
Ostale kratkoročne obaveze i rezervisanja	383.052	726.552
Ukupno	775.724	1.097.723

## 23. Prihodi od prodaje – neto prihod

Rukovodstvo analizira poslovanje sa aspekta proizvodnje i distribucije. Proizvodni kanal prihoda obuhvata prodaju naftnih derivata i prodaju dopunskog asortimana na benzinskim stanicama. Sa aspekta distribucije, rukovodstvo razdvaja prihode u maloprodaji i prihode u veleprodaji.

	2022	2021
Maloprodaja	156.743.230	79.205.900
Veleprodaja	156.653.013	70.683.362
Ukupno	313.396.243	149.889.262

Takođe, rukovodstvo analizira prodaju na domaćem i inostranom tržištu:

	2022	2021
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	281.104.642	135.674.905
Prodaja goriva	258.834.586	119.920.055
Prodaja tečnog naftnog gasa	1.847.817	1.293.171
Prodaja ulja i plina u bocama	1.120.870	968.286
Prodaja ostale robe	18.186.030	12.731.395
Prihodi od usluga	1.115.339	761.998
Prihodi od prodaje na inostranim tržištima	32.291.601	14.214.357
Prodaja goriva	32.239.459	14.159.203
Prihodi od usluga	52.142	55.154
Ukupno	313.396.243	149.889.262

## 24. Ostali prihodi iz poslovanja

	2022	2021
Naplaćena otpisana potraživanja	1.889	200
Prihodi od više ukalkuliranih obaveza		53.310
Prihodi od više ukalkuliranih obaveza - pdv		51.874
Prihodi od osiguranja	17.866	4.732
Dobici od prodaje osnovnih sredstava	17.793	16.476
Viškovi robe	1.135.510	640.372
Ostali prihodi	1.695	20.922
Ostali prihodi iz poslovanja, ukupno	1.174.753	787.886
Prihodi od zakupnina	34.989	18.649
Ostali poslovni prihodi	186.123	164.929
Ostali prihodi iz redovnog poslovanja, ukupno	221.112	183.578

## 25. Troškovi poslovanja

	2022	2021
Nabavna vrijednost prodate robe	280.465.028	126.861.036
Troškovi materijala	1.008.997	791.845
Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala, ukupno	281.474.025	127.652.881
Troškovi amortizacije	3.599.334	3.496.755
COMO	4.605.097	4.080.513
Troškovi prevoza	1.665.876	1.189.582
Pošanski i troškovi telekomunikacije	154.495	150.922
Troškovi održavanja	1.553.420	1.295.887
Troškovi zakupa	499.835	302.904
Troškovi marketinga	394.059	383.518
Usluge trećih lica	815.480	724.677
Troškovi stručnog usavršavanja	12.229	15.641
Donacije i sponzorstva	73.073	34.941
Trošak reprezentacije	44.231	18.863
Troškovi osiguranja	210.105	227.854
Troškovi bankarskih provizija	601.904	343.615
Troškovi indirektnog poreza	501.823	381.757
Trošak školarina	12.400	11.200
Trošak licenci	198.393	134.556
Ostali operativni troškovi	353.357	303.653
Ostali troškovi poslovanja, ukupno	15.295.111	13.096.838

U COMO sistemu pružalac usluge koji upravlja benzinskom stanicom koristi usluge benzinske stanice zajedno sa pripadajućom opremom koja je u vlasništvu Jugopetrola AD, pod imenom i zaštitnim znakom Jugopetrola AD, za plasman proizvoda i pružanje usluga kao nezavisno pravno lice. Pružalac usluga ima pravo na nadoknadu za svoje usluge i vrši mjesečno fakturisanje provizije po osnovu ostvarene realizacije u skladu sa ugovorom sklopljenim sa Jugopetrol AD. Usluge trećih lica uglavnom se odnose na konsultantske i profesionalne usluge (EUR 574.577), kao i advokatske usluge (EUR 95.743). Naknada za zakonsku reviziju godišnjih finansijskih izvještaja u 2022. godini je iznosila EUR 36.700 (2021: EUR 31.000).

## 26. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

	2022	2021
Bruto zarade i naknade zarada	2.145.229	2.139.763
Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca	191.265	241.970
Prevoz na/sa posla	10.331	7.800
Zimnica	74.638	82.818
Humanitarna pomoć zaposlenima	9.972	14.349
Otpremnine i jubilarne nagrade	39.902	117.746
Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	16.626	31.847
Putni troškovi	38.282	14.062
Troškovi naknada članovima upravnog odbora	92.269	91.081
Lični rashodi po osnovu diskontovanja stambenih kredita	26.304	31.152
Ostali lični rashodi i naknade	164.509	243.197
Ukupno	2.809.327	3.015.785

Troškovi otpremnina i jubilarnih nagrada uključuju i iznose uplaćene po osnovu sporazumnog prekida radnih odnosa, kao i iznose ukalkulisavanja za otpremnine i jubilarne naknade na osnovu Aktuarskog izvještaja.



27. Ostali rashodi iz poslovanja i vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koja su dio obrtne imovine

	2022	2021
Direktan otpis - potraživanja od prodaje	113	
Direktan otpis - stambeni krediti		
Gubici od rashodovanja osnovnih sredstava	28.046	213.892
Gubici od rashodovanja osnovnih sredstava (sudski spor)		
Manjkovi po popisu	1.214.291	743.990
Ostali troškovi	8.142	55.247
Ostali rashodi iz poslovanja	1.250.592	1.013.129
Ispravka vrijednosti potraživanja (napomena 9)	961	
Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih fin.sredstava i ulaganja koja su dio obrtne imovine	961	
Ukupno	1.251.552	1.013.129

28. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite

	2022	2021
Prihodi kamata	61.735	57.699
Pozitivne kursne razlike	29.779	13.329
Prihodi od kamata po osnovu diskontovanja stambenih kredita	26.304	31.152
Ostali finansijski prihodi	33.720	15.752
Ukupno	151.538	117.932

29. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite

	2022	2021
Rashodi kamata	19.696	21.689
Negativne kursne razlike	48.663	14.086
Ostali finansijski rashodi	-	-
Ukupno	68.359	35.775

30. Poreski rashod perioda

	2022	2021
Tekući porez na dobit poslovne godine	2.067.159	561.989
Korekcije poreza iz ranijeg perioda		5.342
Tekući porez na dobit	2.067.159	567.331
Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	(6.999)	3.191
Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	(6.999)	3.191
Poreski rashod perioda, ukupno	2.060.160	570.522

Porez na dobit Društva prije oporezivanja se razlikuje od teorijskog iznosa koji bi nastao primjenom prosječne ponderisane poreske stope i bio bi kao što slijedi:

	2022	2021
Profit prije poreza	14.027.995	6.098.272
Porez obračunat po progresivnoj stopi	2.056.200	548.845
Poreski efekat od:		
Korekcije poreza iz ranijeg perioda		5.342
Troškovi koji se ne mogu odbiti za poreske svrhe	3.960	16.335
Korišćenje odloženog poreskog sredstva		-
Porez na dobit	2.060.160	570.522

## 31. Osnovna zarada po akciji

Osnovna zarada po akciji izračunava se tako što se dobit/(gubitak) koji pripada akcionarima Društva (matičnog pravnog lica) podijeli ponderisanim prosječnim brojem običnih akcija u opticaju za period isključujući obične akcije koje je Društvo otkupilo i koje se drže kao otkupljene sopstvene akcije.

Dividende po akciji izračunavaju se tako što se iznos isplaćene dividende u toku godine podijeli sa ponderisanim prosječnim brojem običnih akcija.

	2022	2021
Dobitak koji pripada akcionarima	12.051.892	5.559.318
Ponderisani prosječni broj običnih akcija u opticaju	4.653.971	4.653.971
Osnovna zarada po akciji (EUR po akciji)	2,59	1,19
Isplaćene dividende	4.514.351	3.257.780
Ponderisani prosečni broj običnih akcija u opticaju	4.653.971	4.653.971
Dividenda po akciji	0,97	0,70

## 32. Transakcije sa povezanim pravnim licima

Društvo je potpuno kontrolisano od strane HELLENIQ ENERGY Holdings S.A., grčke kompanije koja posjeduje 54,35% akcionarskog kapitala preko kompanije Hellenic Petroleum International S.A. sa sjedištem u Austriji (od 17. marta 2023. godine ova kompanija je preimenovana u HELLENIQ ENERGY International GmbH). Hellenic Petroleum R.S.S.O.P.P. S.A. je ekskluzivni dobavljač kompanije naftnim proizvodima. EKO ABEE snabdijeva kompaniju uljem i mazivima. Helpe International Consulting i Hellenic Petroleum Digital Single Member S.A. pružaju različite konsultantske i IT usluge, dok Okta AD Skopje pruža usluge laboratorijske analize derivata JET A1.

U toku 2022. i 2021. godine ostvarene su sljedeće transakcije sa povezanim licima:

## (a) Kupovina robe i usluga:

Kupovina od povezanih pravnih lica	Odnos	Priroda transakcija	2022	2021
Hellenic Petroleum R.S.S.O.P.P. S.A.	Dio grupe	Kupovina naftnih proizvoda	275.132.100	120.473.744
Hellenic Petroleum Digital Single Member S.A.	Dio grupe	IT usluge	391.538	289.010
EKO ABEE	Dio grupe	Kupovina ulja	259.168	151.595
HELPE International Consulting	Dio grupe	Usluge konsaltinga	214.332	210.000
Okta AD Skopje	Dio grupe	Kupovina naftnih proizvoda		149.002
Okta AD Skopje	Dio grupe	Usluge konsaltinga i analize	13.982	6.177
Ukupno			276.011.120	121.279.528

## (b) Prodaja usluga:

Transakcije prodaje i kupovine robe i usluga obavljaju se po istim uslovima kao i transakcije sa trećim (ne povezanim) pravnim licima.

## (c) Obaveze prema povezanim licima:

Obaveze prema povezanim licima	Odnos	Priroda transakcija	2022	2021
Hellenic Petroleum R.S.S.O.P.P. S.A.	Dio grupe	Kupovina naftnih proizvoda		789.089
Hellenic Petroleum Digital Single Member S.A.	Dio grupe	IT usluge		79.327
Okta AD Skopje	Dio grupe	Usluge analize JET A1	706	2.118
HELPE International Consulting	Dio grupe	Usluge konsaltinga		210.000
Ukupno			706	1.080.534

## 32. Transakcije sa povezanim pravnim licima (nastavak)

## (d) Potraživanja od povezanih lica

Potraživanja od povezanih lica	Odnos	Priroda transakcija	2022	2021
Hellenic Petroleum R.S.S.O.P.P. S.A.	Dio grupe	Kupovina naftnih proizvoda	2.886.086	
<b>Ukupno</b>			<b>2.886.086</b>	

Potraživanja od povezanih pravnih lica se odnose na avansno plaćanje goriva.

Potraživanja i obaveze koje proističu iz transakcija sa povezanim pravnim licima nisu osigurana i ne nose nikakvu kamatu.

## (e) Naknade ključnom rukovodstvu

	2022.	2021.
Zarade i ostala kratkoroč. primanja zaposlenih ključnog rukovodstva	497.287	486.809
<b>Ukupno</b>	<b>497.287</b>	<b>486.809</b>

Naknade ključnom rukovodstvu uključuju zarade i ostala lična primanja. Ključno rukovodstvo čine izvršni direktor i direktori sektora.

Naknade ključnom rukovodstvu podliježu istim zakonskim propisima (Zakon o radu, Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica, Opšti i Pojedinačni Kolektivni Ugovor, ostali propisi), kojima podliježu zarade ostalih zaposlenih radnika.

## 33. Potencijalne i preuzete obaveze

Na dan 31. decembar 2022. godine Društvo vodi sudske sporove za koje rukovodstvo vjeruje da nema potrebe za dodatnim rezervisanjima u skladu sa MRS 37. Tokovi sudskih sporova prate se na dnevnoj osnovi.

Njihov pregled naveden je u nastavku:

- Tužilac Montenegro Bonus DOO Cetinje

Tužilac je pred Osnovnim sudom Kotor pokrenuo dva spora u kojima potražuje :

- U prvom sporu potražuje iznos od EUR 11.024.960 iz razloga što Jugopetrol AD, po izjavi tužioca, nije dozvolio korišćenje skladišnih kapaciteta na petrolejskim instalacijama, po privremenoj mjeri Privrednog suda Podgorica iz 2004. godine. Rješenjem Osnovnog suda Kotor od 6. novembra 2009. godine određen je prekid postupka sve dok se ne okončaju sudski postupci iz prethodne tačke u kojima se treba utvrditi pitanje vlasništva spornih nepokretnosti na gore pomenutim petrolejskim instalacijama.

- U drugom sporu tužilac potražuje iznos od EUR 7.560.000 za izgublenu dobit za koju navodi da bi bio u mogućnosti da je ostvari da je sporne skladišne kapacitete izdao u zakup nekom drugom pravnom licu. I ovaj spor je rješenjem Osnovnog suda Kotor P 439/09 od 4. oktobra 2010. godine prekinut sve do okončanja takođe sudskih postupaka iz prethodne tačke radi razrješenja spornog pitanja - pravo vlasništva na spornim nepokretnostima.

- Poreski rizici

Budući da su poreski zakoni predmet različitih tumačenja i čestih izmjena i dopuna, njihovo tumačenje od strane poreskih vlasti može se razlikovati od tumačenja od strane rukovodstva Društva. Kao rezultat toga, neke transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti, pri čemu bi Društvo moralo da plati dodatne poreze, kazne i kamate. Rukovodstvo procjenjuje da je Društvo na dan 31.12.2022. godine izmirilo sve poreske obaveze.

U toku 2014. godine pokrenut je postupak kontrole svih vrsta poreza kojima upravlja Poreska uprava za period od 2011. do 2014. godine. Prva četiri Rješenja poreskog inspektora su poništena od strane Komisije za žalbe Ministarstva finansija Crne Gore. Dana 28. februara 2022. godine Društvo je dostavljeno peto Rješenje Uprave prihoda i carina, prema kojem Jugopetrol podliježe plaćanju ukupno EUR 1.472.497,16 na ime neizmirenih zakonskih obaveza (uključujući kamatu). Društvo je 15. marta 2022. godine podnijelo žalbu Ministarstvu finansija na ovu Odluku Uprave prihoda i carina. Međutim, Ministarstvo finansija je odbacilo žalbu i dana 19. maja 2022. godine dostavilo Rješenje na osnovu kojeg Društvo podliježe plaćanju neizmirenih obaveza za akcizu na mineralna ulja i porez na dodatu vrijednost, istovremeno prihvatajući žalbu Društva u dijelu obračuna kamate i vraćajući je Upravi prihoda i carina na ponovni obračun. Društvo je 27. juna 2022. godine podnijelo tužbu Upravnom sudu protiv odluke Ministarstva finansija za iznos glavnice duga od EUR 781.631,25. Ministarstvo je 21. septembra 2022. godine donijelo Rješenje o prihvatanju novog obračuna kamate Uprave prihoda i carina od 18. jula 2022. godine. Društvo je 28. oktobra podnijelo tužbu Upravnom sudu protiv odluke Ministarstva finansija na iznos obračunate kamate od EUR 738.405,58.

U oktobru 2015. godine Društvo je predalo zahtjev za povraćaj PDV kredita za period od oktobra 2012. do avgusta 2015. godine. S obzirom na to da se ovaj zahtjev djelimično preklapao sa predmetom kontrole koju je pokrenula Uprava prihoda i carina, dio zahtjeva Društva u ukupnom iznosu od EUR 1.379.320 koji se odnosio na period od oktobra 2012. do decembra 2013. godine obustavljen je dok se drugi predmet ne finalizuje. Kontrola za ostatak zahtjeva za period od januara 2014. do avgusta 2015. uspešno je završena i Društvo je uplaćen cjelokupan iznos PDV kredita za ovaj period.

## JUGOPETROL A.D.

### Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2022.

(Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

#### 33. Potencijalne i preuzete obaveze (nastavak)

Društvo je 15. decembra 2022. godine primilo Rješenje za djelimičan povraćaj PDV kredita i za period od oktobra 2012. do decembra 2013. godine na iznos od EUR 917.458,87, koji je uplaćen 28. decembra 2022. Preostalih EUR 461.384, pozivajući se na zaključke u drugom slučaju, nije prihvaćeno, jer je Uprava prihoda i carina odlučila da poveže dva postupka. Društvo je 30. decembra uložilo žalbu Ministarstvu finansija tvrdeći da ova dva postupka treba tretirati odvojeno.

Na osnovu internih ocjena i procjene eksternih advokata/eksperata, Rukovodstvo vjeruje da neće biti izloženosti u oba slučajeva.

#### 34. Događaji nakon datuma bilansa stanja

Krajem februara mjeseca Ministarstvo finansija stavilo je na javnu raspravu Nacrt Zakona o solidarnom doprinosu prema kojem država planira da kao privremenu kriznu mjeru uvede dodatni porez za sve kompanije čiji prihodi u 2022. i 2023. pređu pet miliona eura. Osnovicu solidarnog doprinosa činila bi oporeziva dobit za 2022. i 2023. godinu, utvrđena u poreskom bilansu u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, umanjena za iznos uprosječene oporezive dobiti utvrđene u poreskim bilansima za 2018, 2019, 2020. i 2021. godinu, uvećane za 20%. Poreski period za koji bi obračunavao i plaćao porez na solidarni doprinos bile bi 2023. i 2024. godina, dok bi stopa solidarnog doprinosa bila proporcionalna i iznosila bi 33%. Na dan usvajanja bilansa i napomena uz finansijske izvještaje menadžment ne može realno procijeniti da li će zakon biti usvojen i da li će doći do odliva novčanih sredstava po ovom osnovu.

Pored gore pomenutih nije bilo drugih značajnih događaja nakon datuma iskaza o finansijskoj poziciji koji bi zahtijevali objelodanjivanje u napomenama uz priložene finansijske iskaze Društva za 2022. godinu.

U Podgorici,

Lice odgovorno za sastavljanje  
finansijskog izvještaja

Odgovorno lice

Dana 31/03/2023